

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-2566
Podgorica, 25. maja 2018. godine

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE | |
| PRIMLJENO: | 31. V 20. 18 GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 12-2/18-1 |
| VEZA: | |
| EPA: | 452 XXVI |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: |

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. maja 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr MILUTIN SIMOVIĆ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i VESNA DAKOVIĆ, direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**

Član 1

U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16) u članu 22 poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

“ (7) Poslove iz stava 2 tač. 12 i 13 ovog člana vrši Veterinarska komora.”

Član 2

U članu 41 stav 2 poslije riječi: “Crne Gore” dodaju se riječi: “u iznosu od 20% od uplaćenih naknada za izvršene preglede iz člana 156 stav 1 alineja 1 ovog zakona”.

Član 3

U članu 110 stav 9 mijenja se i glasi:

“(9) Način identifikacije, sadržaj i način vođenja registra pasa, mačaka i pitomih tvorova, izdavanja pasoša i visinu naknade iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 4

Član 138a mijenja se i glasi:

“Obavljanje poslova službenih kontrola

Član 138a

(1) Ako u pojedinim područjima nije moguće obezbijediti obavljanje službenih kontrola, odnosno preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem) u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane, Uprava može rješenjem ovlastiti veterinarsku ambulantu za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: ovlašćena ambulanta).

(2) Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana može se izdati veterinarskoj ambulanti koja je upisana u registar veterinarskih organizacija i službi i koja ima zaposlenog veterinarana na neodređeno vrijeme sa položenim stručnim ispitom za službenog veterinarana iz člana 140 stav 3 ovog zakona sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci (u daljem tekstu: ovlašćeni veterinar).

(3) Poslove iz stava 1 ovog člana može da obavlja samo ovlašćeni veterinar koji je zaposlen u ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti.

(4) Poslovi iz stava 1 ovog člana ne obuhvataju preduzimanje upravnih i kaznenih mjera.

(5) Ako ovlašćeni veterinar prilikom obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana utvrdi postupanja koja su suprotna odredbama ovog zakona, zakona kojim je uređena identifikacija i registracija životinja, zaštita dobrobiti životinja i bezbjednosti hrane, dužan je da o tome obavijesti službenog veterinarana, a u slučaju rizika po zdravlje ljudi ili životinja odmah obustavi dalje postupanje sa životinjama ili trupovima zaklanih životinja, odnosno svježim mesom, radi preduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.”

Član 5

Poslije člana 138c dodaju se tri nova člana koji glase:

“Javni poziv

Član 138d

(1) Ovlašćenje iz člana 138a ovog zakona izdaje se na osnovu javnog poziva Uprave.

(2) Javni poziv iz stava 1 ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje Uprava.

(3) Javni poziv iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) vrstu službenih kontrola;

2) područje i objekat u kojem se obavlja djelatnost klanja u kojem će se vršiti službena kontrola iz člana 138a stav 1 ovog zakona;

- 3) period vršenja;
 - 4) uslove koje treba da ispunjava Veterinarska ambulanta i ovlašćeni veterinar;
 - 5) obaveznu sadržinu prijave za obavljanje službenih kontola i dokumentaciju koja se dostavlja uz prijavu;
 - 6) rok za dostavljanje prijave;
 - 7) kriterijume za bodovanje;
 - 8) rok za izbor veterinarske ambulante;
 - 9) ime kontakt osobe za davanje potrebnih informacija u vezi sa javnim pozivom;
 - 10) datum, mjesto i vrijeme otvaranja prijave;
 - 11) način obavještanja o izboru veterinarske organizacije.
- (4) Otvaranje i vrednovanje dostavljenih prijava po javnom pozivu vrši se u skladu sa članom 24 ovog zakona.

Sadržaj ovlašćenja

Član 138e

- (1) Ovlašćenje iz člana 138c ovog zakona sadrži:
- vrstu i obim službene kontrole;
 - objekat koji obavlja djelatnost klanja u kojem će se obavljati službena kontrola;
 - početak i trajanje ovlašćenja za obavljanje službene kontrole;
 - način i uslove obavljanja službene kontrole;
 - način plaćanja za obavljanje službene kontrole;
 - razloge oduzimanja ovlašćenja prije isteka perioda ovlašćenja;
 - odgovornosti u obavljanju službene kontrole;
 - druga prava i obaveze ovlašćenih veterinaru i veterinarskih ambulanti.
- (2) Nadzor nad vršenjem poslova iz člana 138a stav 1 ovog zakona vrši Uprava.
- (3) Ako se prilikom službene kontrole utvrdi da ovlašćeni veterinar ne obavlja poslove iz stava 1 ovog člana u skladu sa ovim zakonom i ovlašćenjem, ovlašćenje će se oduzeti.
- (4) U slučaju oduzimanja ovlašćenja iz stava 3 ovog člana, Uprava određuje veterinarsku ambulantu koja će obavljati preglede na liniji klanja do izbora druge veterinarske ambulante na osnovu javnog poziva.
- (5) U slučaju da se ne odredi Veterinarska ambulanta iz stava 4 ovog člana, poslove pregleda na liniji klanja vršiće službeni veterinar, do izbora druge veterinarske ambulante.
- (6) O ovlašćenim ambulantama i veterinarima za vršenje poslova iz člana 138a stav 1 ovog zakona Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju.

Finansiranje ovlašćenih ambulanti

Član 138f

- (1) Za obavljanje poslova iz člana 138a ovog zakona ovlašćenim ambulantama plaća se naknada.
- (2) Naknada iz stava 1 ovog člana, plaća se u iznosu od 60% od plaćenih naknada za obavljene preglede iz člana 156 stav 1 alineja 1 ovog zakona od strane subjekta u poslovanju koji obavlja djelatnost klanja kod kojeg je ta ambulanta izvršila pregled.
- (3) Subjekt u poslovanju koji obavlja djelatnost klanja plaća ovlašćenom veterinaru i troškove prevoza (odlaska i povratka) od sjedišta ambulante do objekta u kojem se obavlja klanje."

Član 6

Član 156 mijenja se i glasi:

"Naknade

Član 156

- (1) Subjekt u poslovanju hranom, plaća naknadu za:
- izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem);
 - izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture.
- (2) Uvoznik, odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).

- (3) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona, korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu veterinarskoj ambulanti koja je izvršila dezinfekciju.
- (4) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona, držalac životinje plaća naknadu veterinarskoj ambulanti.
- (5) Visina naknade iz st. 1 do 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza.
- (6) Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.
- (7) Kriterijume za određivanje visine naknade iz st. 1 i 2 ovog člana, visinu naknade iz st. 1 do 4 ovog člana, način obračunavanja i plaćanja naknade iz člana 41 stav 2 i člana 138f ovog zakona propisuje Vlada.”

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16) proistekli su iz potrebe dodatnog preciziranja odredbi koje se odnose na ovlašćivanje veterinarskih ambulanti za vršenje službenih kontrola propisanih Zakonom o veterinarstvu.

Postojećim Zakonom o veterinarstvu je propisano da su službene kontrole odnosno veterinarski pregled životinja od kojih su proizvodi namijenjeni za javnu potrošnju obavezan prije i poslije klanja (član 134) i da službene kontrole vrše službeni veterinari (član 138).

Uzimajući u obzir neophodnost vršenja službenih kontrola, broj subjekata i objekata u kojima treba obavljati ove službene kontrole kao i broj službenih veterinara, postojećim zakonom je data mogućnost da se određeni poslovi službenih kontrola mogu dodijeliti na izvršavanje veterinarima iz veterinarskih ambulanti koji ispunjavaju propisane uslove.

U postupku sprovođenja ovih odredbi utvrđeno je da je neophodno jasnije preciziranje pojedinih odredbi koje se odnose na: sprovođenje javnog poziva od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dodijelu ovlašćenja veterinarskoj ambulanti koja mora imati zaposlenog veterinara sa položenim stručnim ispitom za službenog veterinara, naknadama za izvršene službene kontrole koje plaća subjekat u poslovanju hranom kao i naknade za ovlašćene veterinarske ambulante.

Predloženim izmjenama i dopunama su definisani poslovi za koje se mogu ovlastiti veterinarske ambulante, uslovi za ovlašćivanje ambulanti i ovlašćenih veterinara, uređen je sadržaj javnog poziva i način sprovođenja postupka po javnom pozivu, sadržaj rješenja kojim se ovlašćuju veterinarske ambulante i ovlašćeni veterinari iz tih ambulanti za obavljanje službenih kontrola životinja prije i poslije klanja i svježeg mesa kao i naknade koje plaća subjekat u poslovanju hranom i naknada za ovlašćene veterinarske ambulante koje obavljaju poslove službene kontrole.

Prvenstveni razlog za ovakvu odluku je deficitarnost veterinara, kako za vršenje administrativnih tako i za poslove službenih kontrola, a sa druge strane, neophodnost obezbjeđivanja ovih kontrola u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja kao i zaštite životne sredine.

Dodatno, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, bliže je određen način finansiranja Veterinarske komore Crne Gore za vršenje javnih poslova.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja propisuje da svaka država mora imenovati nadležno tijelo (nadležna tijela) koja su odgovorna i za službene kontrole i koje, između ostalog, obezbjeđuje efikasnost i svrsishodnost službenih kontrola živih životinja, hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, kao i upotrebe hrane za životinje. Takođe, propisuje da se pojedini poslovi službenih kontrola mogu povjeriti odnosno vršiti od strane drugih tijela, pod propisanim uslovima. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je nadležni organ za organizaciju i sprovođenje službenih kontrola i u skladu sa tim, ovim izmjenama i dopunama preciznije određuje poslove koji se mogu povjeriti – dati ovlašćenje za obavljanje, uslove za ovlašćenje i naknade za obavljene službene kontrole.

OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim izmjenama ovog zakona nijesu se mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona. Izmjenama se uređuje visina naknade Veterinarskoj komori za vršenje javnih poslova u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, poslovi službene kontrole za koje se mogu ovlastiti veterinarske ambulante i veterinari i način ovlašćivanja i naknade koje plaća subjekat u poslovanju hranom odnosno lice odgovorno za pošiljku i način njihovog obračunavanja i plaćanja.

Članom 1 predloženih izmjena i dopuna dodat je novi stav, odnosno izvršena je dopuna člana 22, kojom se precizira da javne poslove - stručno usavršavanje veterinaru i veterinarskih tehničara i izdavanje, produžavanje i oduzimanje licence i vođenje registra izdatih licenci, vrši Veterinarska komora.

Članom 2 je izvršena dopuna stava 2 člana 41 zakona, kojom je određeno da se sredstva za finansiranje rada komore obezbjeđuju od ostavernih naknada za izvršene preglede životinja prije i poslije klanja i svježeg mesa i iznos naknade.

Članom 3 izvršena je izmjena stava 9 člana 110, stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti način identifikacije i registracije kućnih ljubimaca, sadržaj i način vođenja registra pasa, mačaka i pitomih tvorova, izdavanja pasoša i visinu naknade (vakcinacija i identifikacija) koju snosi vlasnik ovih životinja.

Članom 4 izvršena je izmjena člana 138a kojim su propisane službene kontrole koje može obavljati veterinarska ambulanta, uslove za ovlašćivanje ambulanti i veterinaru kao i obaveza veterinaru da u slučaju utvrđenih neusaglašenosti kod subjekta u čijem objektu obavlja ovlašćene poslove mora obavijestiti službenog veterinaru odnosno, u slučaju rizika po zdravlje ljudi ili životinja, obustaviti dalje postupanje sa životinjama ili trupovima zaklanih životinja odnosno svježim mesom.

Članom 5, poslije člana 138c, dodata su tri nova člana kojima je uređen sadržaj i procedura za sprovođenje javnog poziva za ovlašćenje veterinarskih ambulanti za obavljanje službenih kontrola, sadržaj rješenja o ovlašćenju kao i finansiranje ovlašćenih veterinarskih ambulanti procedura uređen prenos pojedinih poslova službenih kontrola, uslovi pod kojima Ministarstvo može ovlastiti veterinaru kao i koji su to poslovi koji se mogu povjeriti ovlašćenom veterinaru. Prvenstveni razlog za ovakvu odluku je deficitarnost veterinaru, kako za vršenje administrativnih tako i za poslove službenih kontrola, a sa druge strane, neophodnost obezbjeđivanja ovih kontrola u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja kao i zaštite životne sredine.

Članom 6 propisane su naknade i troškovi koje snose subjekti u poslovanju hranom i/ili lica odgovorna za pošiljku za izvršene preglede životinja prije i poslije klanja i svježeg mesa, u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture i veterinarske preglede pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).

Takođe, propisana je obavezna naknada za izvršenu dezinfekciju i izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

Visinu naknade i način plaćanja i obračunavanja utvrđuje se propisom Vlade.

Članom 7 propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

ODREDBE ZAKONA O VETERINARSTVU KOJE SE MIJENJAJU

5. Javni interes u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravlja

Javni poslovi

Član 22

(1) Stalna zdravstvena zaštita životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja su poslovi od javnog interesa (u daljem tekstu: javni poslovi), čije vršenje se obezbjeđuje na epizootiološkom području Crne Gore.

(2) Javni poslovi iz stava 1 ovog člana su:

1) sistematsko praćenje zaraznih bolesti životinja, kao i vakcinacija životinja u skladu sa programima iz čl. 47 i 48 ovog zakona;

2) dijagnostička ispitivanja, terenska i laboratorijska, kao i patoanatomska dijagnostika u slučaju sumnje na zarazne bolesti određene u skladu sa ovim zakonom;

3) sprječavanje pojave zaraznih bolesti životinja kod prirodnih katastrofa i drugih nesreća;

4) sprječavanje širenja naročito opasnih zaraznih bolesti u slučaju njihove pojave u susjednim državama ili u Crnoj Gori;

5) proučavanje epizootiološke situacije, razvijanje i uvođenje novih laboratorijskih metoda za dijagnostiku i kontrolu, kao i primjenu novih veterinarsko-medicinskih dostignuća, postupaka, odnosno metoda stručnog rada;

6) sprovođenje planskih dokumenata u skladu sa ovim zakonom;

7) obavezne veterinarske kontrole utvrđene ovim zakonom;

8) priprema epidemioloških studija i analiza rizika u vezi sa unošenjem zaraznih bolesti životinja na teritoriju Crne Gore, sa optimalnim ekonomskim mjerama i sredstvima za sprovođenje mjera u slučaju pojave, odnosno opasnosti od pojave zaraznih bolesti životinja;

9) obezbjeđivanje adekvatne zalihe vakcina, dijagnostikuma, dezinficijensa i drugih sredstava za sprečavanje pojave, utvrđivanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja;

10) organizovanje i obučavanje držalaca životinja i drugih lica o osnovnim znanjima iz oblasti veterinarske medicine;

11) kontinuiranu veterinarsku terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja za koje je potrebno bez odlaganja utvrditi zaraznu bolest ili uzrok uginuća;

12) stručno usavršavanje veterinaru i veterinarskih tehničara;

13) izdavanje, produžavanje i oduzimanje licence i vođenje registra izdatih licenci;

14) utvrđivanje i sprovođenje programa obuke u skladu sa programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i drugim programima;

15) naknada štete za usmrćene životinje, oštećene ili uništene stvari i sirovine prilikom sprovođenja mjera određenih za suzbijanje naročito opasnih zaraznih bolesti i posebno određenih zaraznih bolesti i zoonoza, kao i za uginule životinje za koje je potvrđeno da su uginule od naročito opasnih zaraznih bolesti i posebno određenih zaraznih bolesti i zoonoza;

16) identifikacija i registracija životinja, registracija kretanja životinja i registracija gazdinstava;

17) obezbjeđivanje i sprovođenje efektivnih mjera za praćenje (monitoring) zoonoza, uzročnika zoonoza i njihove otpornosti na antimikrobna sredstva, kao i epidemiološko ispitivanje pojave bolesti koje se prenose hranom;

18) obezbjeđivanje i sprovođenje efektivnih mjera za otkrivanje i kontrolu salmonela i drugih uzročnika zoonoza u svim relevantnim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, a posebno na nivou primarne proizvodnje, uključujući i hranu za životinje, radi smanjivanja njihove prevalencije i rizika po javno zdravlje;

19) sistematsko praćenje (monitoring) rezidua i drugih za zdravlje ljudi štetnih kontaminanata kod životinja; u proizvodima životinjskog porijekla namijenjenim za ishranu ljudi i hrani za životinje;

20) kontrola mjera koje je neophodno izvršiti u vezi sa životinjama lualicama i opasnim životinjama;

21) neškodljivo uklanjanje nus proizvoda životinjskog porijekla (u daljem tekstu: nus proizvodi) i veterinarska zaštita životne sredine.

(3) Mjere iz stava 2 ovog člana utvrđuju se programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i drugim programima i planovima.

(4) Poslovi sprovođenja mjera utvrđeni programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i identifikacije i registracije životinja, registracije kretanja životinja i registracije gazdinstava ustupaju se veterinarskim organizacijama ugovorom, na osnovu sprovedenog postupka po javnom konkursu koji raspisuje Uprava.

(5) Poslovi utvrđeni drugim programima i planovima ustupaju se veterinarskim organizacijama, odnosno pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom.

(6) Ako na pojedinim djelovima područja Crne Gore nije organizovana zdravstvena zaštita životinja, Uprava preduzima potrebne mjere u cilju obezbjeđenja odgovarajuće zdravstvene zaštite životinja na tim područjima.

Poslovi Veterinarske komore

Član 41

(1) Veterinarska komora:

1) donosi Kodeks veterinarske profesije i obezbjeđuje njegovu primjenu;

2) stara se o ugledu profesije, disciplini u obavljanju djelatnosti zdravstvene zaštite životinja i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju kršenja kodeksa i etičkih normi;

3) vodi evidenciju članstva;

4) izdaje, produžava, oduzima licence i vodi registar izdatih licenci;

5) daje mišljenje u pripremi zakona, programa o zdravstvenoj zaštiti životinja i drugih propisa iz oblasti veterinarstva;

6) utvrđuje normative za utvrđivanje cijena veterinarskih usluga;

7) učestvuje u utvrđivanju kriterijuma za bodovanje i postupku ustupanja poslova od javnog interesa;

8) priprema i izdaje publikacije, brošure, obrasce i slično;

9) daje mišljenje i učestvuje u programima obuke utvrđenim ovim zakonom;

10) utvrđuje programe obuke iz člana 31 stav 4 ovog zakona;

11) vrši druge poslove utvrđene statutom Veterinarske komore.

(2) Poslove iz člana 22 stav 2 tač. 12 i 13 ovog zakona Veterinarska komora vrši kao prenesene poslove koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

(3) Veterinarska komora dužna je da Ministarstvu podnosi godišnji izvještaj o obavljanju poslova iz stava 2 ovog člana, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

(4) Ako Veterinarska komora ne pribavi saglasnost iz člana 40 stav 3 ovog zakona i ne vrši poslove iz stava 2 ovog člana u periodu dužem od 120 dana, te poslove, do otklanjanja uzroka koji su doveli do neizvršavanja poslova, vrši Ministarstvo.

Vakcinacija pasa, mačaka i pitomih tvorova

Član 110

1) Držalac pasa, mačaka i pitomih tvorova dužan je da izvrši vakcinaciju pasa, mačaka i pitomih tvorova protiv bjesnila i njihovu identifikaciju.

(2) Psi se identifikuju najkasnije 90 dana od dana rođenja u skladu sa zakonom.

(3) Psi, mačke i pitomi tvorovi nakon identifikacije upisuju se u registar kućnih ljubimaca koji vodi Uprava, a koji je sastavni dio centralnog registra životinja.

(4) Nakon identifikacije i vakcinacije životinja iz stava 3 ovog člana veterinarska ambulanta ili specijalistička veterinarska ambulanta ili veterinarska služba izdaje identifikacioni dokument za nekomercijalno kretanje (u daljem tekstu: pasoš).

(5) Podatke o identifikaciji i vakcinaciji životinja iz stava 3 ovog člana veterinarska ambulanta ili specijalistička veterinarska ambulanta ili veterinarska služba unosi u registar kućnih ljubimaca koji vodi Uprava.

(6) Naknadu za identifikaciju, izdavanje pasoša i upis pasa, mačaka i pitomih tvorova u registar kućnih ljubimaca plaća vlasnik.

(7) Vlasnik životinja iz stava 1 ovog člana, dužan je da prijavi nabavku životinja veterinarskoj ambulanti ili specijalističkoj veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj službi odnosno odjavi životinju u slučaju gubitka životinje (nestanka, prodaje, poklona, uginuća) u roku od 14 dana od dana nastalog događaja.

(8) Životinje koje nijesu identifikovane ili vakcinisane u skladu sa stavom 1 ovog člana smještaju se u sklonište za napuštene kućne ljubimce o trošku vlasnika, odnosno jedinice lokalne samouprave ako vlasnik nije poznat i sa životinjama smještenim u sklonište se postupa u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita dobrobiti životinja.

(9) Način vođenja registra kućnih ljubimaca i izdavanja pasoša utvrđuje se propisom Ministarstva.

Obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola

Član 138a

(1) U slučaju kada nije moguće u pojedinim područjima obezbijediti blagovremeno obavljanje službenih kontrola u skladu sa zakonom, Ministarstvo može ovlastiti veterinara koji ispunjava uslove (u daljem tekstu: ovlašćeni veterinar) za pojedine poslove službenih kontrola i to za:

- 1) veterinarske preglede i kontrole na gazdinstvima, stočnim pijacama, izložbama životinja i drugim objektima za uzgoj i držanje životinja;
- 2) preglede na Uniji klanja (ante mortem i post mortem);
- 3) preglede nus proizvoda i od njih dobijenih proizvoda; i
- 4) sertifikovanje.

(2) Poslovi iz stava 1 ovog člana ne obuhvataju preduzimanje upravnih i kaznenih mjera.

(3) Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana izdaje se na Osnovu javnog poziva organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove.

(4) Za poslove iz stava 1 ovog člana može se ovlastiti veterinar koji ispunjava sljedeće uslove:

- 1) ima VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti veterinarske struke;
- 2) ima položen stručni ispit iz člana 140 stav 3 ovog zakona;
- 3) je zaposlen u veterinarskoj organizaciji i ima najmanje pet godina iskustva u struci.

(5) Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1 ovog člana vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

(6) Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da ovlašćeni veterinar ne obavlja poslove iz stava 1 ovog člana u skladu sa ovlašćenjem i ovim zakonom, Ministarstvo će oduzeti ovlašćenje.

(7) Ukoliko prilikom obavljanja veterinarskih pregleda ovlašćeni veterinar utvrdi postupanja koja su suprotna odredbama ovog zakona, dužan je da 6 tome obavijesti službenog veterinara, radi preduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

(8) O ovlašćenim veterinarima za vršenje poslova iz stava 1 ovog člana Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju.

Naknade i troškovi

Član 156

(1) Subjekt u poslovanju hranom, odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za: preglede proizvoda životinjskog porijekla u objektima za klanje i rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture; veterinarske preglede pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz); izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za objekte koji se registruju odnosno odobravaju u skladu sa ovim zakonom; izdavanje rješenja o ispunjenosti prethodnih veterinarsko-zdravstvenih uslova za uvoz pošiljki i sertifikaciju.

(2) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu.

(3) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona držalac životinje plaća naknadu.

(4) Visina naknade iz st. 1, 3 i 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza.

(5) Sredstva ostvarena od pregleda iz stava 1 ovog člana su prihod budžeta Crne Gore.

(6) Visinu naknade iz st. 1, 3 i 4 ovog člana, iznos naknade Veterinarskoj komori za izvršavanje poslova iz člana 22 stav 2 tač. 12 i 13 ovog zakona, način njihovog obračunavanja i plaćanja utvrđuje Vlada.

OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKLADU SA ČLANOM 35 POSLOVNIKA

Tokom izrade predloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, vršili su ciljane konsultacije sa Veterinarskom komorom.

Kako se predloženim izmjenama ovog zakona nijesu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona odnosno ovim zakonom se bitno drugačije ne uređuju pitanja u odnosu na osnovni tekst zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Razlozi za izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16) proistekli su iz potrebe dodatnog preciziranja već postojećih odredbi koje se odnose na ovlašćivanje veterinarskih ambulanti za vršenje službenih kontrola: sprovođenje javnog poziva, dodjelu ovlašćenja veterinarskoj ambulanti, naknadama za izvršene službene kontrole, kao i naknade za ovlašćene veterinarske ambulante, takođe, bliže je određen način finansiranja Veterinarske komore Crne Gore za vršenje javnih poslova.

Dodatno, preciziran je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata iz oblasti identifikacije i registracije životinja.

FROM : MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

FAX NO. : +382 20 234 306

13 Apr. 2018 18:36 P 001

FROM : SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO FAX NO. :

Apr. 13 2018 10:23AM P1



Bino Goto

Sekretarijat za zakonodavstvo

Lma Goto
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
Broj 011-3/16-14
Podgorica, 12-04-2018 20...god

Broj: 05-324

Podgorica, 13. aprila 2018. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
-gospodinu mr Milutinu Simoviću, ministru-

PODGORICA

Na dostavljeni tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**, iz okvira nadležnosti Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije ovog Sekretarijata, koje su se odnosile na potrebu preciziranja predloženih rješenja i njihovu pravno-tehničku doradu, a na koje je predstavnicima obrađivača ukazano u neposrednoj saradnji 30. marta i 4. aprila 2018. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.

Napominjemo, da je zbog prirode pitanja koja su predmet ovog zakona, potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva finansija, kao nadležnog organa.



Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica
Tel.: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592
e-mail: szz@szz.gov.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO PRAVDE

Popović
Bećanović

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Broj: 30-04-2018
Podgorica, 20. god.

Broj: 01-019-4944/18
Podgorica, 23. april 2018 godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

PREDMET: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Ministarstvo pravde razmotrilo je inovirani tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, dostavljen aktom broj: 011-3/16-15 od 18.04.2018. godine. S tim u vezi, obavještavamo vas da u okviru nadležnosti ovog ministarstva, nemamo primjedbi na navedeni Predlog zakona.



| | |
|--|------------|
| Crna Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA PODGORICA | |
| Prijeto | 04.05.2018 |
| Broj | 011-3/16- |



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-6522/1

Podgorica, 27. april 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, mr Milutina Simovića -

Poštovani gospodine Simoviću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: broj: 011-3/16-15 od 16.04.2018. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga Zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da implementacija predmetnih izmjena i dopuna neće zahtijevati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu*.

S poštovanjem,

 **MINISTAR**
Darko Radunović

| IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA | |
|---|---|
| PREDLAGAČ PROPISA | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |
| NAZIV PROPISA | Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu |
| <p>1. Definisane probleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Važeća Odluka o iznosu naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u unutrašnjem prometu ("Službeni list CG", br. 6/2011) je donešena na osnovu člana 60 stav 2 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list RCG", br. 11/2004 i 27/2007). Novi Zakon o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/2012, 48/2015, 57/2015 i 52/2016), koji je usaglašen sa EU legislativom, ne sadrži precizirane osnove za donošenje nove Odluke o visini naknade za izvršene preglede u unutrašnjem prometu, na način da su detaljno propisani uslovi za način i obračun plaćanja naknade. Kako bi se obezbjedilo da visina naknade bude u skladu sa EU legislativom, odnosno kako bi se izjednačili uslovi na tržištu subjekata koji posluju hranom, koji posluju u Crnoj Gori i u zemljama EU i regiona i kako bi crnogorski proizvođači mesa bili konkurentni sa evropskim proizvođačima, potrebno je definisati naknadu za preglede proizvoda životinjskog porijekla u skladu sa novim Zakonom i EU propisima, tako da cijena koštanja proizvoda ne bude dodatno opterećena troškovima veterinarsko-sanitarnih pregleda većim u odnosu na zemlje EU i regiona. - Neophodno je u procesu proizvodnje proizvoda životinjskog porijekla vršiti zdravstvene preglede životinja, kako bi se dobio bezbjedan proizvod po ljudsko zdravlje. Jedan od najvažnijih pregleda u tom procesu jeste pregled na liniji klanja, kada se anate mortem i post mortem utvrđuje zdravlje životinje. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu veterinarsko-sanitarne preglede vrši službeni veterinar (inspektor). Međutim, u Crnoj Gori, kao i u nekim drugim zemljama, zbog malog broja veterinarara, ovaj posao se kroz ovlašćivanje dodjeljuje veterinarskim ambulantom, odnosno sertifikovanim veterinarima, zaposlenim u tim ambulantom. Ovlašćeni veterinari moraju ispuniti iste uslove kao i službeni veterinari, položiti stručni ispit kojim potvrđuju svoje teorijsko i praktično znanje za posao službenog veterinarara. Takođe, za usluge veterinarsko-sanitarnih pregleda ovlašćeni veterinari trebaju biti plaćeni. Ti veterinari su zaposleni u veterinarskim ambulantom, u kojima dok obavljaju poslove službenog veterinarara ne obavljaju druge svoje radne zadatke, pa stoga naplaćena naknada treba da bude prihod ambulante u kojoj je zaposlen veterinar. Naknadu za veterinarsko-sanitarne preglede plaća subjekat u poslovanju hranom i ova naknada ulazi u cijenu koštanja njegovog proizvoda. U skladu sa važećim Zakonom o veterinarstvu nijesu precizirani: uslovi za obavljanje poslova službenih kontrola, sadržaj javnog poziva za ovlašćivanje, sadržaj ovlašćenja, finansiranje ovlašćenih ambulanti, naknade, kao ni raspodjela naplaćenih sredstava od ovih naknada ovlašćenim ambulantom i Veterinarskoj komori, a po osnovu čega bi bilo moguće donijeti Odluku o visini naknade za izvršene preglede proizvoda životinjskog porijekla. - Obzirom da se naknade za preglede proizvoda životinjskog porijekla sada naplaćuju skladu sa Odlukom iz 2011. godine, problem je prvi što nijesu usklađene sa važećim Zakonom. Drugi problem je taj, što su sada visine naknada koje se naplaćuju u Crnoj Gori veće nego naknade koje se naplaćuju u evropskim zemljama i zemljama regiona, pa to često dovodi domaće proizvođače proizvoda životinjskog porijekla (mesa) u situaciju nelojalne konkurencije robe iz uvoza. Naime, cijena naknada za veterinarske preglede ulazi u cijenu koštanja proizvoda od mesa, a u ovom trenutku je veća u odnosu na minimalno propisanu EU legislativom | |

| |
|---|
| <p>(Regulativa 882/2004, kojom se propisuju službene kontrole i između ostalog minimalna cijena naknada za veterinarsko-sanitarne preglede). Kako bi se obezbijedila konkurentnost domaćih proizvoda od mesa, neophodno je stvoriti uslove da se donese nova Odluka o visini naknada, uskladen sa važećim Zakonom o veterinarstvu i uskladen sa EU propisom, a za to je u zakonu neophodno stvoriti pravni osnov.</p> <ul style="list-style-type: none"> - U ovom trenutku, najviše su oštećeni proizvođači mesa i proizvoda od mesa, posebno oni koji vrše klanje u svojim objektima. Naime, ante mortem i post mortem preglede na liniji klanja vrše veterinarske ambulante, ovlašćene u skladu sa starim zakonom i važećom Odlukom i naplaćuju cijene pregleda znatno više, nego što je to slučaj u zemljama regiona i Evrope. To poskupljuje domaću proizvodnju i često zbog toga domaći proizvođači mesa nijesu konkurentni sa proizvođačima mesa iz uvoza. U krajnjoj liniji, svi potrošači su oštećeni jer plaćaju veću cijenu za proizvod, koji je zbog većih troškova skuplji. - Neophodno je izvršiti izmjenu i dopunu Zakona o veterinarstvu kako bi se obezbijedio osnov za donošenje nove Odluke o visini naknade za veterinarske preglede i suklađivanje sa EU propisom iz dva razloga. Prvo, kako bi se stvorio osnov za kvalitetnu Odluku o visini naknada i drugo, a možda važnije, kako bi se obezbijedila konkurentnost domaćih proizvođača mesa na domaćem, ali i međunarodnom tržištu. Status quo ne postoji kao opcija. |
| <p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti uskladenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <ul style="list-style-type: none"> - Najvažniji cilj jeste stvaranje dobre osnove za preciziranje uslova pod kojima se mogu ovlastiti veterinari odnosno ambulante za obavljanje poslova službenih veterinara, kako bi se mogla donijeti kvalitetna odluka za visinu naknada za veterinarsko-sanitarne preglede. A visina naknade za ove preglede, treba da bude osnov za obezbjeđivanje konkurentnosti domaćih proizvođača mesa, kroz usklađivanje visine naknade sa EU propisima. - Jedno od mjerila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 12 jeste uspostavljanje sistema službenih kontrola koji je u skladu sa službenim kontrolama u EU, uključujući i finansiranje. U skladu sa tim jeste i predložena izmjena i dopuna ovog Zakona, koja treba da stvori osnovu za potrebna usklađivanja. |
| <p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? <ul style="list-style-type: none"> - Ne postoje druge opcije. - Obrazloženje za preferiranu opciju, odnosno predloženu izmjenu Zakona je već gore dato. Naime, po dva osnova je neophodno usvojiti predložene izmjene i dopune. Prvo, kako bi se omogućilo usaglašavanje službenih kontrola sa EU službenim kontrolama, uključujući i njihovo finansiranje. Drugo, kako bi se obezbijedila pravna osnova za donošenje odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, a time i konkurentnost domaćih proizvoda od mesa, odnosno njihovih proizvođača na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu. |
| <p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznsa barijera. <ul style="list-style-type: none"> - Predloženo rješenje u propisu će uticati direktno na ovlašćene veterinare, ovlašćene veterinarske ambulante, Veterinarsku komoru i subjekte u poslovanju hranom, prvenstveno klaničare. Indirektni uticaj će izmjena propisa imati na administrativne inspeksijske kapacitete za službene veterinarsko-sanitarne preglede, ali i po sve građane, kao potrošače. |

Izmjenama i dopunama Zakona se precizira raspodjela naknada koja je naplaćena od strane subjekata u poslovanju hranom za izvršene veterinarske preglede. Obzirom da se radi o službenim kontrolama, naknade za izvršene kontrole predstavljaju prihod budžeta. Međutim, ovlaštenim veterinarskim ambulantom koje su izvršile preglede plaća se 60% od uplaćenih sredstava (po važećoj odluci je 75%), Veterinarskoj komori od tih sredstava ide 20% (po važećoj odluci je 15%) i u budžetu ostaje 20% od uplaćenih sredstava. Za potrebe održavanja ovih procenata rađena je kalkulacija u skladu sa principom da naknada za pregled službenog veterinara treba da bude jednaka vremenu utrošenom za izvršene preglede. U skladu sa Zakonom, Veterinarska komora obavlja poslove od javnog interesa i finansiranje njenih usluga kroz ove preglede je dobra praksa. Dakle, veterinarske ambulante će prihvatiti manje, ali u skladu sa vrmenom provedenim u vršenju usluga pregleda, Veterinarska komora će imati nešto više novca na raspolaganju za vršenje javnih poslova i u bužetu će ostati više novca. Ovo je važno jer u skladu sa sistemom finansiranja službenih kontrola EU koji će morati biti prenet u crnogorsko zakonodavstvo, službene kontrole će morati biti finansirane iz budžeta i to je dio usaglašavanja sa EU legislativom koji nas čeka u budućem period.

- Izmene i dopune predloženog Zakona neće dovesti do troškova po privredu i građane. Međutim, cilj ovih izmjena i dopuna jeste upravo stvaranje osnove, za donošenje nove odluke kojom će se smanjiti troškovi po privredu i građane, kako je gore objašnjeno.
- Ovaj propis, kao ni Odluka koja na bazi njega treba da bude donešena neće stvoriti nikakve dodatne troškove.
- Da. Zapravo, kako je već rečeno, jedan od ciljeva za donošenje ovog propisa i Odluke koja treba da proistekne iz njega jeste stvaranje konkurentskih uslova za privrednike, u provom redu za klaničare, odnosno one koji u procesu proizvodnje podliježu veterinarsko-sanitarnim pregledima službenih veterinara, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.
- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problem u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?
- Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Ne. Službene preglede plaćaju subjekti u poslovanju hranom.
- Nema potrebnih dodatnih finansijskih sredstava.
- Implementacijom propisa ne proizilaze nikakve međunarodne finansijske obaveze. Štaviše, implementacijom propisa, Crna Gora će početi da ispunjava svoje obaveze u dijelu redjenja Sistema službenih kontrola u skladu sa EU propisima, što je jedno od mjerila za zatvaranje PP 12.
- Ne
- Ne
- Da. Naime, obzirom da propis definiše raspodjelu sredstava ostvarenih od naknada za veterinarsko-sanitarne preglede, dio koji ostaje u budžetu je 20%, što je za 10% više nego što je to slučaj sa važećim propisom.
- Za obračun procenata raspodjele sredstava koja se naplaćuju na ime službenih kontrola, vršena je procjena na bazi iskustvene metode. Odluka koja definiše visinu naknada, i za koju je predložena izmjena i dopuna Zakona osnov, propisuje cijene za veterinarsko-sanitarne preglede, u skladu sa minimalnim cijenama datim u Regulativi 882/2004. U skladu sa tim cijenama i na bazi analiza cijena iz 2016. godine, kao i parametra vremena potrebnog za preglede, procijenjeni su procenti. Kada bude Odluka o visini naknada na usaglašavanju, detaljna analiza će biti

| |
|---|
| <p>predstavljena, jer je za procjena procenata raspodjele napravljena na bazi cijena pregleda na liniji klanja po pojedinim objektima i stavljena u odnos sa minimalnom cijenom propisanom Regulativom, a potom je procjenjeno vrijeme za vršenje pregleda u jednom satu i okvirno se došlo do procenta od 60% za ovlaštene veterinare, odnosno ambulante. Što se tiče Veterinarske komore, dodato je 5% zbog potrebe za snažnijim finansiranjem udruženja koje javne poslove obavlja za potrebe Uprave i specifičnosti malog broja veterinara u Crnoj Gori, drugom rječju nemogućnosti da se finansira samo od članarina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za ovaj konkretni dopis, kao ni za odluku koja će proisteci iz njega, nema izdataka iz budžeta. Međutim, kod obračuna prihoda, radene su, kao što je navedeno procjene na bazi iskustva i za ovaj konkretni propis (izmjenu i dopunu Zakona) uzeta je u obzir buduća Odluka o visini naknade kako bi se mogli procijeniti procenti raspodjele prihoda od službenih kontrola. - Sa ministarstvom finansija se razgovaralo u dijelu pokušaja da se izmjeni Odluka o visini naknade, a u skladu sa novim Zakonom o veterinarstvu iz 2011. godine. Upravo ti razgovori su inicirali izmjene i dopune Zakona, kako je predloženo, da bi se stvorio zakonski osnov za raspodjelu sredstava naplaćenih po osnovu službenih kontrola. - Da. Kao što je prethodno rečeno, u propisu je dat zakonski osnov za raspodjelu sredstava uplaćenih u budžet na ime veterinarsko-sanitarnih pregleda izvršenih od strane ovlašćenih službenih veterinara za poslove službenih kontrola. |
| <p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza podrške i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. <ul style="list-style-type: none"> - U konkretnom slučaju nije korišćena eksterna ekspertiza. Međutim, ovo je uobičajena praksa u svim zemljama EU gdje ne postoji dovoljan broj službenih veterinara (inspektora) i gdje se za veterinarsko-sanitarne preglede ovlašćuju private veterinarske organizacije u skladu sa Regulativom 882/2004. - Konsultovane su Veterinarska komora i preko nje veterinarske ambulante i veterinari, kao i privrednici koji podliježu službenim kontrolama i plaćanju naknada za veterinarsko-sanitarne preglede. - Ne |
| <p>7. Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa kako bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoring i evaluacije primjene propisa? <ul style="list-style-type: none"> - Ne postoje prepreke za implementaciju propisa. - Predložene izmjene i dopune Zakona su zapravo osnova za donošenje Odluke o visini naknade za preglede na liniji klanja, prvenstveno i to je glavni cilj. A cilj same odluke je usaglašavanje sa EU zakonodavstvom, ali još više stvaranje konkurentskih uslova za domaću privredu smanjenjem troškova koštanja proizvodnje mesa i time smanjenje cijene proizvoda za krajnjeg potrošača. - Broj životinja koje podliježu veterinarsko sanitarnim pregledima, prvenstveno na liniji klanja, odnosno vrijednost naplaćenih naknada za izvršene preglede, kao i raspodjela naplaćenog novca. - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |
| <p>Glavni indikatori kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glavni indikator za ovaj propis jeste donošenje Odluke o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede, a koja će imati indikatore koji će se odnositi na konkurentnost (broj klanica, broj pregledanih životinja na liniji klanja i dr). - Dobra zakonska osnova za Ministarstvo finansija da isplatu iz budžeta vrši po "ključu": 60% ovlašćenim veterinarskim ambulantom, 20% Veterinarskoj komori, na bazi ukupno uplaćenih sredstava u budžet na ime izvršenih veterinarsko-sanitarnih pregleda. |

Datum i mjesto

Podgorica, 16. april 2018. godine



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Identifikacioni broj Izjave | | MPPR-IU/PZ/18/10 |
| 1. Naziv predloga/predloga propisa | | |
| na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu | |
| na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Veterinary Law | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis: | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | |
| - Sektor/odsjek | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Vesna Daković vesna.dakovic@mpr.gov.me | |
| kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Sunčica Boljević 067 335 07, suncica.boljevic@ubh.gov.me | |
| b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa: | | |
| Naziv pravnog lica | / | |
| odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis: | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | |
| 4. Usklađenost predloga/predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (u daljem tekstu: SSP) | | |
| a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis: | | |
| Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor | | |
| b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa: | | |
| / | | |
| 5. Veza predloga/predloga propisa sa Programom pristepena Crne Gore u Evropskoj Uniji (PPCG) | | |
| PPCG za period | 2018-2020 | |
| Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| Rok za donošenje propisa | / | |
| Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | |
| 6. Usklađenost predloga/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part three, policies and internal actions, Title III, agriculture and fisheries, article 38 and 39 | | |
| Potpuno usklađeno / fully harmonized | | |
| b) Usklađenost predloga/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| 32004R0882 | | |

Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja / Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost predloga/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti:

Potpuna usklađenost s Regulativom 32004R0882 će se postići donošenjem:

Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za:

- izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem);
- izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture;
- za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu:

/

8. Navesti pravne akt Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi predloga/kroz predloga propisa:

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu):

Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je predlog/predlog propisa iz tačke 1 ovog obrasca Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu):

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu preveden je na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi predloga/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti:

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa

Potpis / za ministra evropskih poslova

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa EU (ukoliko postoje)
2. Prevod predloga/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Identifikacioni broj Izjave | | MPPR-IU/PZ/18/10 |
| 1. Naziv predloga/predloga propisa | | |
| na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu | |
| na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Veterinary Law | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis: | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | |
| - Sektor/odsjek | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Vesna Daković vesna.dakovic@mpr.gov.me | |
| kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Sunčica Boljević 067 335 07, suncica.boljevic@ubh.gov.me | |
| b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa: | | |
| Naziv pravnog lica | / | |
| odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis: | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | |
| 4. Usklađenost predloga/predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (u daljem tekstu: SSP) | | |
| a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis: | | |
| Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor | | |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa: | | |
| / | | |
| 5. Veza predloga/predloga propisa sa Programom pristepena Crne Gore u Evropskoj Uniji (PPCG) | | |
| PPCG za period | 2018-2020 | |
| Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| Rok za donošenje propisa | / | |
| Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | |
| 6. Usklađenost predloga/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part three, policies and internal actions, Title III, agriculture and fisheries, article 38 and 39 | | |
| Potpuno usklađeno / fully harmonized | | |
| b) Usklađenost predloga/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| 32004R0882 | | |
| Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja / Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004 | | |
| Djelimično usklađeno / Partly harmonized | | |

| | |
|--|--|
| c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije | |
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost predloga/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti: | |
| Potpuna usklađenost s Regulativom 32004R0882 će se postići donošenjem: Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za: – izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem); – izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture; – za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz). | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu: | |
| / | |
| 8. Navesti pravne akt Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi predloga/kroz predloga propisa: | |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. | / |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu): | |
| Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik. | |
| 10. Navesti da li je predlog/predlog propisa iz tačke 1 ovog obrasca Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu): | |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu preveden je na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi predloga/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti: | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu nije bilo učešća konsultanata. | |
| Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa | Potpis / za ministra evropskih poslova |
| | |
| Datum: | Datum: |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa EU (ukoliko postoje)
2. Prevod predloga/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Identifikacioni broj (IB) predloga/predloga propisa | | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja predloga/predloga propisa na Vladi | | |
| MPRR-TU/PZ/18/10 | | MPRR-IU/PZ/18/10 | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja - 32004R0882 | | | | |
| 3. Naziv predloga/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | | Na engleskom jeziku | | |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu | | Proposal for the Law on amendments to the Veterinary Law | | |
| 4. Usklađenost predloga/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe predloga/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe predloga/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| Regulativa 2004/882 | | | | |
| <p align="center">GLAVA I. PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE Član 1.</p> <p>Predmet i područje primjene 1. Ovom se Uredbom utvrđuju opšta pravila sprođenja službenih kontrola kojima se provjerava poštovanje propisa koji su posebno usmjereni na: (a) sprečavanje, uklanjanje ili smanjivanje na prihvatljivi nivo rizika za zdravlje ljudi i životinja, direktno ili putem okoline i (b) osiguranje dobrih poslovnih običaja u trgovini hranom i hranom za životinje, te zaštite interesa potrošača, uključujući obilježavanje hrane i hrane za životinje i ostalih oblika</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Sl. list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16), kao i čl. 1 i 3 Zakona o bezbjednosti hrane („Sl. list CG“, broj 57/15) i Zakonom o inspeksijskom nadzoru | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>informisanja potrošača.</p> <p>2. Ova se Uredba ne primjenjuje na službene kontrole za provjeru poštovanja propisa o organizaciji zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda.</p> <p>3. Ova Uredba ne dovodi u pitanje posebne propise Zajednice u vezi sa službenim kontrolama.</p> <p>4. Sprovođenje službenih kontrola u skladu sa ovom Uredbom ne dovodi u pitanje primarnu pravnu odgovornost subjekta u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje, da se brine o bezbjednosti hrane i hrane za životinje, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 178/2002, i svaku građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost koja proizlazi iz povrede njegovih obaveza.</p> | | | <p>(„Sl. list RCG”, broj 39/03 i “Sl. list CG”, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 2. Definicije</p> <p>Definicije predviđene u čl. 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 primjenjuju se za potrebe ove Uredbe.</p> <p>Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <p>1. „službena kontrola” znači svaki oblik kontrole koju nadležna tijela ili Zajednica sprovodi s ciljem provjere poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja;</p> <p>2. „provjera” znači provjera preispitivanjem i razmatranjem objektivnih dokaza, jesu li ispunjeni utvrđeni uslovi;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16)</p> | |
| <p>3. „propisi o hrani za životinje” su zakoni i ostali propisi kojima se uopšteno regulise hrana za životinje i posebno bezbjednost hrane za životinje, bilo na nivou Zajednice ili na nacionalnom nivou; njima su obuhvaćene sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje kao i upotreba hrane za životinje;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| <p>4. „nadležno tijelo” znači centralno tijelo države članice koje je nadležno za organizaciju službenih kontrola ili svako drugo nadležno tijelo na koje je delegirana takva nadležnost; takođe je u to uključeno, po potrebi, odgovarajuće tijelo treće zemlje;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane (“Sl. list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>5. „kontrolno tijelo” znači nezavisna treća strana na koju je nadležno tijelo delegiralo određene kontrolne zadatke; 6. „revizija” znači sistematsko i nezavisno preispitivanje kojim se treba ustanoviti je li djelovanje i uz to povezani rezultati u skladu s planiranim mjerama, sprovode li se te mjere efikasno i i da li su prikladne za ostvarenja ciljeva; 7. „inspekcija” znači ispitivanje svih aspekata hrane, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, kako bi se provjerilo da ti aspekti ispunjavaju uslove utvrđene propisima o hrani i hrani za životinje, kao i propisima o zdravlju i dobrobiti životinja;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>8. „monitoring” znači sitematsko sprovođenje niza promatranja ili mjerenja kako bi se dobio opšti pregled stanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>9. „nadziranje” znači pažljivo promatranje jednog ili više objekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, odnosno subjekata, koji se bave hranom ili hranom za životinje, ili njihovih aktivnosti; 10. „nepoštovanje” znači nepoštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje, propisa zaštite zdravlja i dobrobiti životinja</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>11. „uzimanje uzoraka za analizu” znači uzimanje hrane ili hrane za životinje ili bilo kojih drugih materija (takođe onih iz okoline), koji su važni za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane ili hrane za životinje ili za zdravlje životinja, kako bi se putem analize provjerilo poštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje, ili propisa o zdravlju životinja;</p> | | | <p>bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>12. „službeno certifikovanje” znači postupak kojim nadležno tijelo ili kontrolna tijela, ovlaštena da djeluju u tom svojstvu, izdaju pisanu, elektronsku ili istovrijednu potvrdu u vezi s poštovanjem uslova;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16)</p> | |
| <p>13. „službeno zadržavanje” znači postupak kojim nadležno tijelo obezbjeđuje da se hrana za životinje ne premješta ili neovlašćeno dira, dok se ne donese odluka o njezinoj namjeni; to obuhvata skladištenje hrane ili hrane za životinje od strane subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje u skladu s uputstvima nadležnih tijela;</p> <p>14. „istovrijednost” znači sposobnost različitih sistema ili mjera da se postignu isti ciljevi; a „istovrijedan” znači različiti sistemi ili mjere kojima se mogu postići isti ciljevi;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>15. „uvoz” znači puštanje u slobodan promet hrane ili hrane za životinje, ili namjera da se hrana ili hrana za životinje pusti u slobodan promet, u smislu člana 79. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 u nekom od područja navedenih u Prilogu I.;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| <p>16. „unošenje“ znači uvoz kako je definisan gore u tački 15., i stavljanje roba u carinske postupke navedene u članu 4. stavu 16. tačkama (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, kao i njihov unos u slobodnu zonu ili skladište neocarinjene robe;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
| <p>17. „dokumentacijski pregled“ znači pregled komercijalnih isprava i, prema potrebi, isprava određenih propisima o hrani ili hrani za životinje koje prate pošiljku;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
| <p>18. „identifikacijski pregled“ znači vizualna inspekcija kako bi se provjerilo da se potvrde ili ostale isprave koje prate pošiljku slažu s obilježjima i sadržajem pošiljke;</p> <p>19. „fizički pregled“ znači provjera same hrane ili hrane za životinje, što može uključivati provjere na prevoznom sredstvu, provjeru ambalaže, označavanja i temperature, uzimanje uzoraka za analizu i laboratorijsko testiranje i ostale provjere potrebne da se provjeri poštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>20. „program kontrole” znači opis koji je izradilo nadležno tijelo, a koji sadrži opšte podatke o organizaciji njenih službenih sistema kontrole.</p> | | | | |
| <p>POGLAVLJE I.: OPŠTE OBVEZE Član 3. Opšte obaveze u vezi s organizacijom službenih kontrola 1. Države članice obezbijavaju redovno sprovođenje službenih kontrola, zavisno o riziku i s odgovarajućom učestalosti, kako bi se postigli ciljevi ove Uredbe, uzimajući u obzir: (a) identifikovne rizike u vezi sa subjektima koji posluju životinjama, hranom za životinje ili hranom, upotrebom hrane ili hrane za životinje ili procesima, materijalima, materijama, radnjama ili postupcima koji bi mogli uticati na ispravnost hrane ili hrane za životinje, na zdravlje i dobrobit životinja; (b) ranije ponašanje subjekata u vezi s poštovanjem zakona o hrani ili hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja; (c) pouzdanost vlastitih provjera koje su već provedene i (d) informacije koje bi mogle ukazivati na nepoštovanje. 2. Službene kontrole se sprovode bez prethodne najave, osim u slučajevima kad se sprovodi revizija, kad je potrebno prethodno obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje. Službene se kontrole mogu sprovoditi i nasumično.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |
| <p>3. Službene kontrole se sprovode u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, i na životinjama i proizvodima životinjskog porijekla. Kako bi se postigli ciljevi ove Uredbe, službene kontrole obuhvataju kontrole subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, upotrebe hrane i hrane za životinje, skladišta hrane i hrane za životinje, svih procesa, materijala, materije, aktivnosti ili postupaka, uključujući i prevoz koji se odnosi na hranu ili hranu za životinje i na žive životinje.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>4. Službene kontrole se primjenjuju, s istom pažnjom, i na izvoze van Zajednice, na stavljanje na tržište unutar Zajednice, kao i unošenje iz trećih zemalja na područja navedena u Prilogu I.</p> <p>5. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se proizvodi namijenjeni za otpremu u drugu državu članicu kontrolišu s istom pažnjom kao i oni namijenjeni stavljanju na tržište na vlastitom području.</p> <p>6. Nadležno tijelo države članice odredišta može putem nediskriminirajućih provjera provjeriti ispunjavaju li hrana i hrana za životinje propisima o hrani i hrani za životinje. U razmjerima u kojima je to strogo neophodno za organizaciju službenih kontrola, države članice mogu zatražiti od subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje kojima se roba isporučuje iz druge države članice da obavijeste o dolasku takvih roba.</p> <p>7. Ako za vrijeme provjere na odredištu ili za vrijeme skladištenja ili prevoza, država članica ustanovi nepoštovanje, ona preduzima odgovarajuće mjere koje mogu uključivati i vraćanje pošiljke u državu članicu porijekla.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
|--|----------------------------------|--|---|--|

POGLAVLJE II.:
NADLEŽNA TIJELA
Član 4.

Imenovanje nadležnih tijela i operativni kriterijumi

1. Države članice imenuju nadležna tijela koja su odgovorna za u ovoj Uredbi predviđene svrhe i službene kontrole.
2. Nadležna tijela obezbijavaju:
 - (a) efikasnost i svrsishodnost službenih kontrola živih životinja, hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, kao i upotrebe hrane za životinje;
 - (b) da osoblje koje sprovodi službene kontrole nije u sukobu interesa;
 - (c) da imaju, ili imaju pristup odgovarajućim laboratorijskim kapacitetima za testiranje i dovoljan broj primjereno stručno osposobljenog i iskusnog osoblja, kako bi se službene kontrole i kontrolne poslovi mogli obavljati efikasno i djelotvorno;
 - (d) da raspoložu s odgovarajućim propisno održavanim kapacitetima i opremom, kako bi se osiguralo da osoblje može efikasno i djelotvorno sprovesti službene kontrole;
 - (e) da imaju zakonska ovlaštenja za sprovođenje službenih kontrola i preduzimanje mjere koje su predviđene u ovoj Uredbi;
 - (f) da imaju krizne planove, te da su spremni sprovesti takve planove u slučaju opasnosti;
 - (g) da se subjekti u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje obavežu podvrgavanju inspekciji koja se provodi u skladu s ovom Uredbom i da pomažu osoblju nadležnog tijela u obavljanju njihovih zadaća.

Nema odgovarajuće odredbe

Materija je regulisana i Zakonom o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14 i 16/16), i Zakonom o inspekcijском nadzoru („Sl. list RCG“, broj 39/03 i „Sl. list CG“, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16) Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>3. Kad država članica delegira ovlaštenje za obavljanje službenih kontrola na tijelo ili tijela osim centralnog nadležnog tijela, posebno na ona na regionalnom ili lokalnom nivou, treba obezbjediti efikasnu i djelotvornu koordinaciju između svih nadležnih tijela koja učestvuju, uključujući prema potrebi i ona u području zaštite okoline i zdravlja.</p> <p>4. Nadležna tijela moraju obezbjediti nepristranost, kvalitetu i dosljednost službenih kontrola na svim nivoima. Sva tijela na koja je delegirana nadležnost sprovođenja službenih kontrola moraju u potpunosti poštovati kriterijume navedene u stavu 2.</p> | <p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16)</p> <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Član 138a mijenja se i glasi:</p> <p>“Obavljanje poslova službenih kontrola</p> <p style="text-align: center;">Član 138a</p> <p>(1) Ako u pojedinim područjima nije moguće obezbijediti obavljanje službenih kontrola, odnosno preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem) u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane, Uprava može rješenjem ovlastiti veterinarsku ambulantu za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: ovlašćena ambulanta).</p> <p>(2) Ovlaštenje iz stava 1 ovog člana može se izdati veterinarskoj ambulanti koja je upisana u registar veterinarskih organizacija i službi i koja ima zaposlenog veterinara na neodređeno vrijeme sa položenim stručnim ispitom za službenog veterinara iz člana 140 stav 3 ovog zakona sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci (u daljem tekstu: ovlašćeni veterinar).</p> <p>(3) Poslove iz stava 1 ovog člana može da obavlja samo ovlašćeni veterinar koji je zaposlen u ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti.</p> <p>(4) Poslovi iz stava 1 ovog člana ne obuhvataju preduzimanje upravnih i kaznenih mjera.</p> <p>(5) Ako ovlašćeni veterinar prilikom obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana utvrdi postupanja koja su suprotna odredbama ovog zakona, zakona kojim je uređena identifikacija i</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | | |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>registracija životinja, zaštita dobrobiti životinja i bezbjednosti hrane, dužan je da o tome obavijesti službenog veterinara, a u slučaju rizika po zdravlje ljudi ili životinja odmah obustavi dalje postupanje sa životinja ili trupovima zaklanih životinja, odnosno svježim mesom, radi preduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.</p> <p style="text-align: center;">“Javni poziv Član 138d</p> <p>(1) Ovlašćenje iz člana 138a ovog zakona izdaje se na osnovu javnog poziva Uprave.</p> <p>(2) Javni poziv iz stava 1 ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje Uprava.</p> <p>(3) Javni poziv iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vrstu službenih kontrola; 2) područje i objekat u kojem se obavlja djelatnost klanja u kojem će se vršiti službena kontrola iz člana 138a stav 1 ovog zakona; 3) period vršenja; 4) uslove koje treba da ispunjava veterinarska ambulanta i ovlašćeni veterinar; 5) obaveznu sadržinu prijave za obavljanje službenih kontrola i dokumentaciju koja se dostavlja uz prijavu; 6) rok za dostavljanje prijave; 7) kriterijume za bodovanje; 8) rok za izbor veterinarske ambulante; 9) ime kontakt osobe za davanje potrebnih informacija u vezi sa javnim pozivom; 10) datum, mjesto i vrijeme otvaranja prijave; 11) način obavještanja o izboru veterinarske organizacije. <p>(4) Otvaranje i vrednovanje dostavljenih prijava</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>po javnom pozivu vrši se u skladu sa članom 24 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj ovlašćenja Član 138e</p> <p>(1) Ovlašćenje iz člana 138c ovog zakona sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vrsta i obim službene kontrole; – objekat koji obavlja djelatnost klanja u kojem će se obavljati službena kontrola; – početak i trajanje ovlašćenja za obavljanje službene kontrole; – način i uslove obavljanja službene kontrole; – način plaćanja za obavljanje službene kontrole; – razloge oduzimanja ovlašćenja prije isteka perioda ovlašćenja; – odgovornosti u obavljanju službene kontrole; – druga prava i obaveze ovlašćenih veterinaru i veterinarskih ambulanti. <p>(2) Nadzor nad vršenjem poslova iz člana 138a stav 1 ovog člana vrši Uprava.</p> <p>(3) Ako se prilikom službene kontrole utvrdi da ovlašćeni veterinar ne obavlja poslove iz stava 1 ovog člana u skladu sa ovim zakonom i ovlašćenjem, ovlašćenje će se oduzeti.</p> <p>(4) U slučaju oduzimanja ovlašćenja iz stava 3 ovog člana, Uprava određuje veterinarsku ambulantu koja će obavljati preglede na liniji klanja do izbora druge veterinarske ambulante na osnovu javnog poziva.</p> <p>(5) U slučaju da se ne odredi veterinarska ambulanta iz stava 4 ovog člana, poslove pregleda na liniji klanja vršiće službeni veterinar, do izbora druge veterinarske</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>ambulance.</p> <p>(6) O ovlaštenim ambulancama i veterinarima za vršenje poslova iz člana 138a stav 1 ovog zakona Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju.</p> | | | |
| <p>5. Kada je u okviru jednog nadležnog tijela više odjeljenja nadležno za sprovođenje službenih kontrola, mora se obezbjediti efikasna i djelotvorna koordinacija i saradnja među različitim odjeljenjima.</p> <p>6. Nadležna tijela sprovode unutrašnje revizije ili mogu obaviti spoljašnje revizije, te preduzimaju odgovarajuće mjere s obzirom na rezultate kako bi osigurale da se njima ostvaruju ciljevi ove Uredbe. Revizije se obavljaju nezavisnim preispitivanjem i sprovode na transparentan način.</p> <p>7. Detaljna pravila za primjenu ovog člana mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
| <p>Član 5.</p> <p>Prenošenje posebnih poslova u vezi sa službenim kontrolama</p> <p>1. Nadležno tijelo može povjeriti posebne poslove u vezi sa službenim kontrolama na jedno ili više kontrolnih tijela u skladu sa st. 2. do 4.</p> <p>Popis poslova koje se smiju ili ne smiju povjeriti može se sastaviti u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3.</p> <p>Međutim, aktivnosti navedene u članu 54. ne mogu se povjeravati.</p> <p>2. Nadležno tijelo može povjeriti posebne poslove određenom kontrolnom tijelu samo ako:</p> <p>(a) postoji tačan opis poslova koje kontrolno tijelo smije obavljati i uslova pod kojima ih smije sprovoditi;</p> <p>(b) postoji dokaz da kontrolno tijelo</p> <p>i. raspolaže stručnošću, opremom i infrastrukturom neophodnom za obavljanje poslova koji su mu povjereni,</p> <p>ii. raspolaže dovoljnim brojem odgovarajuće kvalifikovanog i</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>iskusnog osoblja, i</p> <p>iii. nepristrano je i ne postoji sukob interesa u odnosu na obavljanje poslova koji su mu povjereni;</p> <p>(c) kontrolno tijelo radi i ovlašteno je u skladu s Europskom normom EN 45004 „Opšti kriterijumu poslovanja različitih vrsta tijela koja obavljaju inspekcije” i/ili u skladu s kojom drugom normom, ako odgovara dotičnom povjerenom poslu ;</p> <p>(d) laboratoriji posluju u skladu s normama iz člana 12. stava 2.;</p> <p>(e) kontrolno tijelo obavještava nadležno tijelo o rezultatima provedenih kontrola redovno i kada to nadležno tijelo zatraži. Ako rezultati kontrola ukazuju na nepoštovanje ili upućuju na mogućnost nepoštovanja, kontrolno tijelo odmah obavještava nadležno tijelo;</p> <p>(f) postoji djelotvorna i efikasna koordinacija između nadležnog tijela koje daje ovlaštenje i kontrolno tijelo.</p> <p>3. Nadležna tijela koja povjeravaju pojedinačne poslove na kontrolna tijela prema potrebi organizuju revizije ili inspekcije kontrolnih tijela. Ako se na osnovu revizije ili inspekcije pokaže da takva tijela ne obavljaju propisno prenesene poslove, nadležno tijelo koje povjerava pojedinačne poslove može povući ovlaštenje. Ovlaštenje se povlači bez odlaganja, ako kontrolno tijelo ne preduzme odgovarajuće i pravovremene mjere za otklanjanje nepravilnosti.</p> <p>4. Svaka država članica koja želi povjeriti neki specifični kontrolni posao na kontrolno tijelo mora o tome obavijestiti Komisiju. U tom obavještenju mora se navesti detaljan opis:</p> <p>(a) nadležnog tijela kojepovjerava poslove;</p> <p>(b) poslove koji se povjeravaju; i</p> <p>(c) kontrolnog tijela kome se posao povjerava</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p align="center">Član 6.</p> <p>Osoblje koje obavlja službene kontrole Nadležno tijelo obezbjeđuje da njezino cjelokupno osoblje koje obavlja službenu kontrolu: (a) dobije odgovarajuću obuku za svoje područje nadležnosti kako bi moglo stručno obavljati svoje zadatke i sprovoditi službene kontrole na dosljedan način. Obuka obuhvata, prema potrebi, područja navedena u Prilogu II. poglavlju I.; (b) dalje obrazuje na svom području nadležnosti i da prema potrebi dobija redovnu dodatnu stručno osposobljavanje; i (c) ima sposobnost multidisciplinarnе saradnje.</p> | <p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
| <p align="center">Član 7.</p> <p align="center">Transparentnost i povjerljivost</p> <p>1. Nadležna tijela obezbijedju da se njihove dužnosti obavljaju s visokom nivoom transparentnosti. U tu svrhu, što je prije moguće one objavljuju javnosti sve relevantne podatke koje posjeduju. Uopšteno, javnost ima pristup: (a) podacima o kontrolnim radnjama nadležnih tijela i njihovoj efikasnosti, (b) podacima u skladu s članom 10. Uredbe (EZ) br. 178/2002.</p> <p>2. Nadležno tijelo preduzima mjere kojima obezbjeđuje da se njeno osoblje obaveže da neće otkrivati podatke do kojih su došli tokom obavljanja svojih zadataka kontrole, a koje su po svojoj prirodi u određenim opravdanim slučajevima obuhvaćene profesionalnom tajnom. Zaštita profesionalne tajne ne sprečava nadležna tijela da objavljuju podatke iz stava 1. tačke (b). To ne utiče na pravila Direktive 95/46/EZ Evropskoga parlamenta i Savjet od 24. oktobra 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom prenosu takvih podataka (34).</p> <p>3. Podaci obuhvaćeni profesionalnom tajnom uključuju posebno: — povjerljivost istražnog postupka ili pravnog postupka u</p> | <p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11), Zakonom o slobodnom pristupu informacijama "Službeni list Crne Gore", broj 44/2012), Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>toku, —lične podatke, — isprave obuhvaćene izuzećem u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Evropskoga parlamenta i Savjeta od 30. maja 2001. o javnom pristupu dokumentima Evropskog parlamenta, Savjet i Komisije (35), — podatke zaštićene nacionalnim zakonima i zakonodavstvom Zajednice u vezi s određenom profesionalnom tajnom, povjerljivošću donošenja odluka, međunarodnim odnosima i nacionalnom odbranom.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 8.</p> <p style="text-align: center;">Postupci kontrole i provjere</p> <p>1. Nadležna tijela sprovode službene kontrole u skladu s dokumentiranim postupcima. Ti postupci moraju sadržavati informacije i uputstva osoblju koje obavlja službene kontrole uključujući, između ostalog, i područja navedena u Prilogu II., poglavlju II.</p> <p>2. Države članice moraju obezbjediti da raspolažu pravnim postupkom kojim se obezbjeđuje osoblju nadležnih tijela pristup u poslovne prostorije i uvid u dokumentaciju subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, kako bi ono moglo primjereno obavljati svoje zadatke.</p> <p>3. Nadležna tijela uvode postupak: (a) provjere efikasnosti službenih kontrola koje sprovode; i (b) kojim se obezbjeđuje preduzimanje korektivnih mjera kad je to potrebno, i prema potrebi ažuriranje dokumentacije navedene u stavu 1.</p> <p>4. Komisija može utvrditi smjernice za službene kontrole u skladu s postupkom iz člana 62. stava 2. Te smjernice mogu posebno sadržavati preporuke u vezi sa službenim kontrolama o: (a) primjeni načela HACCP-a; (b) sistemima upravljanja koje subjekti u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje primjenjuju kako bi</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| <p>ispunili zahtjevima propisa o hrani ili hrani za životinje; (c) mikrobiološkoj, fizičkoj i hemijskoj bezbjednosti hrane i hrane za životinje.</p> | | | | |
| <p>Član 9. Zapisnici</p> <p>1. Nadležno tijelo sastavlja izvještaji o službenim kontrolama koje sprovodi.</p> <p>2. Ti izvještaji sadrže opis svrhe službenih kontrola, kontrolne metode koje se primjenjuju, rezultate službenih kontrola i, prema potrebi, radnje koje odnosni subjekt treba preduzeti.</p> <p>3. Nadležno tijelo dostavlja odnosnom subjektu u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje primjerak izvještaja navedenog u stavu 2., barem u slučaju nepoštovanja.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i Zakonom o inspeksijskom nadzoru („Sl. list RCG“, broj 39/03 i “Sl. list CG“, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16)</p> | |
| <p>Član 10. Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike</p> <p>1. Uopšteno se zadatke u vezi sa službenim kontrolama sprovode uz korištenje prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, provjera, revizija, inspekcija, uzorkovanje i analiza.</p> <p>2. Službene kontrole hrane i hrane za životinje obuhvataju između ostalog i sljedeće aktivnosti:</p> <p>(a) ispitivanje kontrolnih sistema koje su uspostavili subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, i postignutih rezultata;</p> <p>(b) inspekciju:</p> <p>i. objekata proizvođača sirovina, objekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, uključujući njihovo okruženje, poslovne prostorije, opreme, postrojenja i</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>strojeva, prevoza, kao i same hrane i hrane za životinje;</p> <p>ii. sirovina, sastojaka, pomoćnih sredstava u preradi, te ostalih proizvoda koji se koriste u preradi i proizvodnji hrane i hrane za životinje;</p> <p>iii. poluproizvoda;</p> <p>iv. materijala i predmeta koji su namijenjeni da dolaze u dodir s hranom;</p> <p>v. proizvoda i postupaka za čišćenje i održavanje, kao i pesticida;</p> <p>vi. označavanja, prezentacije i oglašavanja;</p> <p>(c) provjere higijenskog stanja u objektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje;</p> <p>(d) procjena postupaka dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenskih prakse (DHP), dobre poljoprivredne prakse i sistema HACCP-a, pri čemu treba voditi računa o smjernicama koje su izrađene u skladu sa zakonodavstvom Zajednice;</p> <p>(e) pregledavanje materijala u pisanom obliku i ostalih evidencija koje bi mogle biti od važnosti pri procjeni poštovanja propisa o hrani ili hrani za životinje;</p> <p>(f) razgovori sa subjektima u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje i njihovim osobljem;</p> <p>(g) očitavanje zabilježenih vrijednosti na mjernim instrumentima subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje;</p> <p>(h) kontrole koje sprovode nadležna tijela vlastitim instrumentima kako bi provjerile mjerenja koja su obavili subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje;</p> <p>(i) sve ostale aktivnosti potrebne da se osigura ostvarenje ciljeva ove Uredbe.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">POGLAVLJE III.: UZORKOVANJE I ANALIZA Član 11 Metode uzorkovanja i analiza</p> <p>1. Uzorkovanje i analitičke metode koje se koriste kod službenih kontrola moraju ispunjavati relevantnim propisima Zajednice, ili</p> <p>(a) ako ne postoje takvi propisi, međunarodno priznatim pravilima ili protokolima, npr. onima koje je Europski odbor za normizaciju (CEN) prihvatio ili onima dogovorenima u nacionalnom zakonodavstvu; ili</p> <p>(b) ako ne postoje takvi gore spomenuti propisi, ostalim metodama prikladnima za predviđenu svrhu ili razvijenima u skladu sa znanstvenim protokolima.</p> <p>2. Kad se ne primjenjuje stav 1., u pojedinom se laboratoriju može preduzeti vrednovanje analitičkih metoda prema međunarodno priznatom protokolu.</p> <p>3. Kada je to moguće, analitičke metode moraju se kvalificirati prema odgovarajućim kriterijima predviđenim u Prilogu III.</p> <p>Stav 4 mijenja Regulatorna 32009R0596</p> <p>5. Nadležna tijela razrađuju odgovarajuće postupke kojima se jamči pravo subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, a čiji su proizvodi predmet uzorkovanja i analize, da zatraži dodatno stručno mišljenje, ne dovodeći u pitanje obaveze nadležnih tijela da poduzmu hitne mjere u slučaju opasnosti.</p> <p>6. One posebno obezbjeđuju da subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje, dobiju dovoljan broj uzoraka za dodatno stručno mišljenje, osim ako je to nemoguće u slučaju jako pokvarljivih proizvoda ili vrlo malih količina raspoloživih supstrata</p> <p>7. S uzorcima se mora postupati i mora ih se označiti tako da je zajamčena njihova pravna i analitička valjanost.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
|---|----------------------------------|--|---|--|

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">Član 12. Službene laboratorije</p> <p>1. Nadležna tijela određuju laboratorije koji mogu obavljati analize uzoraka koji su uzeti u toku službenih kontrola.</p> <p>2. Međutim, nadležna tijela smiju odrediti samo laboratorije koji posluju, koji su vrednovani i ovlašteni u skladu sa sljedećim evropskim standardima: (a) EN ISO/IEC 17025 „Opšti zahtjevi za osposobljenost ispitnih i mjernih laboratorija“; (b) EN ISO/IEC 17011 „Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenu usklađenosti“, uzimajući u obzir kriterijume različitih metoda ispitivanja predviđenih u propisima Zajednice o hrani i hrani za životinje.</p> <p>3. Određivanje i vrednovanje laboratorija za testiranje iz stava 2. može se zasnivati na pojedinačnim testovima ili grupama testova.</p> <p>4. Nadležno tijelo može poništiti određenje iz stava 1., ako više nisu ispunjeni uslovi iz stava 2.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
| <p>POGLAVLJE IV.: UPRAVLJANJE U KRIZI Član 13. Krizni planovi za hranu i hranu za životinje</p> <p>1. Za sprovođenje opšteg plana za upravljanje u krizi predviđenog u član 55. Uredbe (EZ) br. 178/2002, države članice izrađuju operativne krizne planove kojima predviđaju mjere koje se moraju sprovesti bez odgađanja, kad se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje direktno ili iz okoline.</p> <p>2. Ti krizni planovi moraju posebno navesti: (a) upravna tijela koja učestvuju; (b) njihova ovlašćenja i dužnosti; i (c) kanale i postupke razmjene podataka između relevantnih strana.</p> <p>3. Države članice prema potrebi revidiraju navedene krizne</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>planove, posebno s obzirom na promjene u organizaciji nadležnog tijela i iskustva, uključujući iskustva stečenog simuliranim vježbama.</p> <p>4. Ako je potrebno, mjere za sprovođenje mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3. U okviru tih mjera se predviđaju usklađena pravila za krizne planove, u razmjerama potrebnim da bi se obezbjedilo da su takvi planovi usklađeni s opštim planom za upravljanje u krizi iz člana 55. Uredbe (EZ) br. 178/2002. U njima se takođe naglašava uloga zainteresovanih strana pri izradi i sprovođenju kriznih planova.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">POGLAVLJE V.: SLUŽBENE KONTROLE PRI UNOŠENJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA Član 14.</p> <p>Službene kontrole hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla</p> <p>1. Ova Uredba ne utječe na zahtjeve za veterinarskim provjerama hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla predviđene u Direktivi 97/78/EZ. Međutim, nadležno tijelo imenovano u skladu s Direktivom 97/78/EZ dodatno sprovodi službene kontrole kako bi provjerilo poštovanje svih aspekata propisa o hrani ili hrani za životinje, koji nisu obuhvaćeni tom Direktivom, prema potrebi, uključujući i one aspekte navedene u glavi VI., poglavlju II. ove Uredbe.</p> <p>2. Opšta pravila iz člana 18. do 25. ove Uredbe takođe se primjenjuju i na službene kontrole hrane i hrane za životinje, uključujući hranu za životinje i hranu životinjskog porijekla.</p> <p>3. Ispunjavajući rezultati provjera roba koje su:</p> <p>(a) stavljene u jedan od carinskih postupaka navedenih u članu 4. stavu 16. tačkama (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ili</p> <p>(b) koje su u postupku u slobodnim zonama ili skladištima neocarinjene robe, kako je definisano u članu 4. stavu 15.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>tački (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, nemaju utjecaja na odgovornost subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, da osigura da hrana i hrana za životinje ispunjavaju propisima o hrani i hrani za životinje od trenutka puštanja u slobodan promet, niti ne sprečavaju sprovođenje daljih službenih kontrola hrane ili hrane za životinje.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 15.</p> <p>Službene kontrole hrane za životinje i hrane koje a nisu životinjskog porijekla</p> <p>1. Nadležno tijelo provodi redovne službene kontrole hrane za životinje i hrane koja nije životinjskog porijekla i nisu uključene u područje primjene Direktive 97/78/EZ, a uvoze se na područja navedena u Prilogu I. Ono organizuje navedene kontrole na osnovu višegodišnjeg nacionalnog programa kontrole koji je razrađen u skladu s članovima 41. do 43. i uzimajući u obzir moguće opasnosti. Kontrole obuhvataju sve aspekte propisa o hrani i hrani za životinje.</p> <p>2. Navedene se kontrole sprovode na odgovarajućem mjestu, uključujući mjesto ulaza roba na jedno od područja navedenih u Prilogu I., mjesto puštanja u slobodan promet, skladišta, poslovne prostorije subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje - uvoznika hrane i hrane za životinje ili druge točke lanca hrane i hrane za životinje.</p> <p>3. Te se kontrole mogu provoditi na robama koje su:</p> <p>(a) stavljene u jedan od carinskih postupaka iz članka 4. stavka 16. točke (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92;</p> <p>ili</p> <p>(b) koje su ušle u slobodne zone ili slobodna skladišta, kako je definirano u članku 4. stavku 15. točki (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.</p> <p>4. Zadovoljavajući rezultati provjera roba navedenih u stavku 3. nemaju učinka na odgovornost subjekta u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje, da osigura da hrana i hrana za životinje udovoljava propisima o hrani i hrani za životinje od trenutka puštanja u slobodan promet, niti ne</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>sprečavaju provođenje daljnjih službenih kontrola hrane ili hrane za životinje.</p> <p>5. Popis hrane i hrane za životinje koje nisu životinjskog porijekla, a koje su zbog poznatog ili prijetjećeg rizika predmet povećanih službenih kontrola na mjestu ulaska na područja navedena u Prilogu I sastavlja se i ažurira u skladu s postupkom iz članka 62. stavka 3. Učestalost i vrsta tih kontrola se utvrđuje sukladno istom postupku. Istodobno se mogu odrediti pristojbe koje se naplaćuju u vezi s tim kontrolama sukladno istom postupku.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 16.</p> <p>Vrste provjera hrane i hrane za životinje koje nisu životinjskog porijekla</p> <p>1. Službene kontrole iz članka 15. stavka 1. uključuju najmanje jedan sistematski dokumentacijski pregled, nasumični identifikacijski pregled i prema potrebi fizički pregled.</p> <p>2. Fizički pregledi se provode učestalošću koja ovisi o:</p> <p>(a) riziku u vezi s različitim vrstama hrane i hrane za životinje;</p> <p>(b) prakse poštivanja zahtjeva za dotične proizvode od strane treće zemlje i proizvodnog subjekta, kao i subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, a koji uvoze i izvoze proizvod;</p> <p>(c) kontrolama koje je na proizvodu proveo subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje koji uvozi proizvod;</p> <p>(d) jamstvima koje je dalo nadležno tijelo treće zemlje podrijetla.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se fizički pregledi provode pod odgovarajućim uvjetima i na mjestu na kojem su na raspolaganju prikladna kontrolna sredstva koja omogućuju da se ispitivanje provede propisno, da se može uzeti primjereni broj uzoraka prilagođen mjerama upravljanja rizikom koje se poduzimaju, i da se s hranom i hranom za životinje može postupati na higijenski način. S uzorcima se mora postupati tako da je osigurana njihova zakonska i analitička valjanost.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>Države članice osiguravaju da su oprema i metodologija primjerene mjerenjima graničnih vrijednosti predviđenima u zakonima Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvima.</p> | | | | |
| <p>Član 17. Mjesta ulaska i prethodna najava 1. Države članice za organizaciju službenih kontrola iz člana 15. stava 5.: — određuju pojedina mjesta ulaska na svoje područje, gdje je omogućen pristup prikladnim kontrolnim sredstvima za različite vrste hrane i hrane za životinje i — zahtijevaju od subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, a odgovorni su za pošiljke, da daju prethodnu najavu njihova prispjeća i vrste roba. Države članice mogu primjenjivati ista pravila i na drugu hranu za životinje koja nije životinjskog porijekla. 2. Države članice obavještavaju Komisiju i druge države članice o svim mjerama koje preduzimaju u skladu sa stavom 1. One predviđaju te mjere tako da uslijed njihove primjene ne dolazi do bespotrebnog remećenja trgovinskih tokova.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
| <p>Član 18. Postupak u slučaju sumnje U slučaju sumnje da postoji nepoštovanje ili ako postoji sumnja što se tiče identiteta ili stvarnog odredišta isporuke, ili podudarnosti između isporuke i ovjerenih garancija, nadležno tijelo sprovodi službene kontrole kako bi potvrdila ili opovrgla sumnju ili dvojbu. Nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje predmetne pošiljke sve do dobijanja rezultata službenih kontrola.</p> <p>Član 19. Postupak nakon službenih kontrola hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja 1. Nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje hrane ili hrane za životinje iz trećih zemalja koja ne ispunjavaju propisima o hrani ili hrani za životinje te preduzima, nakon</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

što je saslušalo subjekte u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje i odgovorni su za pošiljku, sljedeće mjere u vezi s tom hranom ili hranom za životinje:

(a) naređuje da se takva hrana ili hrana za životinje uništi, da se podvrgne posebnom postupku u skladu s članom 20. ili da se otpremi van Zajednice u skladu s članom 21.; mogu se preduzeti i druge prikladne mjere, poput korištenja hrane ili hrane za životinje u druge svrhe osim onih za koje su prvobitno bile namijenjene;

(b) ako su hrana ili hrana za životinje već stavljeni na tržište, nalaže praćenje ili prema potrebi, njihov opoziv ili povlačenje, prije nego poduzme neke od gore navedenih mjera;

(c) provjerava da hrana i hrana za životinje ne djeluje štetno na ljudsko zdravlje, bilo direktno ili putem okoline, za vrijeme ili u očekivanju primjene bilo koje mjere navedene u podstavovima (a) i (b).

2. Ako međutim:

(a) službene kontrole iz člana 14. i 15. pokažu da je pošiljka štetna ili opasna za zdravlje ljudi ili životinja, tijelo određuje službeno zadržavanje predmetne pošiljke u očekivanju njenog uništenja ili neke druge odgovarajuće mjere potrebne da se zaštiti zdravlje ljudi i životinja;

(b) hrana ili hrana za životinje koja nije životinjskog porijekla, za koju je predviđena povećan nivo kontrole u skladu s članom 15. stavom 5., nije dostavljena na službene kontrole ili nije dostavljena u skladu s posebnim zahtjevima predviđenima u skladu s članom 17., nadležno tijelo nalaže da se ona bez odlaganja opozove ili te određuje službeno zadržavanje, kako bi potom bili uništena ili vraćena u skladu s članom 21.

3. Ako nadležno tijelo ne dopusti uvoz hrane ili hrane životinjskog porijekla, ona obavještava Komisiju i ostale države članice o svojim nalazima i identitetu dotičnih proizvoda u skladu s postupkom iz člana 50. stava 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i obavještava o svojoj odluci carinske

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>službe, zajedno s podacima o krajnjem odredištu pošiljke.</p> <p>4. Na odluke o pošiljkama postoji pravo žalbe kako je navedeno u članu 54. stavu 3.</p> | | | | |
| <p>Član 20. Poseban postupak</p> <p>1. Poseban postupak naveden u članku 19. može obuhvaćati: (a) obradu ili preradu kako bi se hrana ili hrana za životinje prilagodila zahtjevima prava Zajednice ili zahtjevima neke treće zemlje u koju se vraćaju, uključujući prema potrebi i dekontaminaciju, ali isključujući razrjeđivanje; (b) preradu na bilo koji drugi prikladan način za druge svrhe osim za prehranu ljudi ili životinja.</p> <p>2. Nadležno tijelo osigurava da se posebno postupanje izvršava u objektima pod njegovim nadzorom ili pod nadzorom druge države članice, te u skladu s uvjetima koje utvrđuje Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 62. stavka 4. Ako takvi uvjeti ne postoje, posebno postupanje odvija se u skladu s nacionalnim pravilima.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
| <p>Član 21. Ponovna otprema pošiljke</p> <p>1. Nadležno tijelo dopušta ponovnu otpremu pošiljke samo: (a) ako je odredište dogovoreno sa subjektom u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, koji je odgovoran za pošiljku; i (b) ako je subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje prethodno obavijestio nadležno tijelo treće zemlje porijekla ili treću zemlju odredišta, ako su različite, o razlozima i okolnostima koje sprečavaju stavljanje na tržište dotične hrane ili hrane za životinje unutar Zajednice; i (c) nakon što nadležno tijelo treće zemlje odredišta - u slučaju ako treća zemlja porijekla nije treća zemlja odredišta - obavijesti nadležno tijelo da je spremna prihvatiti pošiljku.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| <p>2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne propise koji se primjenjuju u vezi s rokovima za traženje dodatnog stručnog mišljenja i ako to rezultati službenih kontrola ne isključuju, pošiljka se u načelu vraća najkasnije u roku od 60 dana od dana kad je nadležno tijelo odlučilo o odredištu pošiljke, osim ako nije pokrenut sudski postupak. Ako poslije isteka razdoblja od 60 dana pošiljka nije ponovno otpremljena, ona se uništava, osim ako za kašnjenje ne postoji valjano opravdanje.</p> <p>3. Do ponovne otpreme pošiljke ili potvrde razloga odbijanja, nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje pošiljke.</p> <p>4. Nadležno tijelo obavještava Komisiju i ostale države članice u skladu s postupkom iz člana 50. stava 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002, a o svojoj odluci obavještava i carinske službe. Nadležna tijela surađuju u skladu s glavom IV. ako treba preduzeti dalje mjere, kako bi osigurale da se onemogući ponovno unošenje odbijene pošiljke u Zajednicu.</p> | | | | |
| <p>Član 22. Troškovi</p> <p>Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji je odgovoran za pošiljku, ili njegov predstavnik, dužni su podmiriti troškove koje su nadležna tijela pretrpjela zbog preduzimanja radnji iz člana 18., 19., 20. i 21.</p> | <p>Član 6</p> <p>Član 156 mijenja se i glasi: "Naknade Član 156</p> <p>(1) Subjekt u poslovanju hranom, plaća naknadu za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem); – izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture. <p>(2) Uvoznik, izvoznik odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade</p> | <p>III kvartal 2018</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | <p>(3) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona, korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu veterinarskoj ambulanti koja je izvršila dezinfekciju.</p> <p>(4) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona, držalac životinje plaća naknadu veterinarskoj ambulanti.</p> <p>(5) Visina naknade iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza.</p> <p>(6) Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.</p> <p>(7) Kriterijume za određivanje visine naknade iz st. 1 i 2 ovog člana, visinu naknade iz st. 1 do 4 ovog člana, način obračunavanja i plaćanja naknade iz člana 41 stav 2 i člana 138f ovog zakona propisuje Vlada."</p> | | | |
| <p>Član 23.</p> <p>Odobranje provjera koje treće zemlje sprovode prije izvoza</p> <p>1. Posebne provjere hrane i hrane za životinje, koje treće zemlje provode neposredno prije izvoza u Zajednicu s namjerom provjeravanja udovoljavaju li izvezeni proizvodi zahtjevima Zajednice, mogu se odobravati u skladu s postupkom iz članka 62. stavka 3. Odobrenje se može odnositi samo na hranu i hranu za životinje podrijetlom iz te treće zemlje i može se izdati za jedan ili više proizvoda.</p> <p>2. Kada se izda takvo odobrenje, može se smanjiti učestalost uvoznih kontrola hrane ili hrane za životinje. Međutim, države članice provode službene kontrole hrane i hrane za životinje uvezene u skladu s odobrenjem iz stavka 1., kako bi osigurale</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>da provjere u trećoj zemlji poduzete prije izvoza i dalje ostaju učinkovite.</p> <p>3. Odobrenje iz stavka 1. može se izdati trećoj zemlji samo ako:</p> <p>(a) je revizija izvršena od strane Zajednice pokazala da hrana i hrana za životinje izvezena u Zajednicu udovoljava zahtjevima Zajednice ili istovrijednim zahtjevima;</p> <p>(b) se smatra da su kontrole provedene u trećoj zemlji prije otpreme zadovoljavajuće, djelotvorne i učinkovite, te mogu zamijeniti ili djelomično zamijeniti provjere na osnovi dokumenata, provjere identičnosti i fizičke provjere utvrđene pravom Zajednice.</p> <p>4. U odobrenju iz stavka 1. mora se odrediti nadležno tijelo treće zemlje pod čijom su odgovornosti provedene provjere koje su prethodile izvozu i prema potrebi, kontrolno tijelo na koje ta nadležno tijelo može delegirati određene zadaće. Takvo delegiranje može se odobriti samo ako udovoljava uvjetima iz članka 5. ili istovjetnim uvjetima.</p> <p>5. Nadležno tijelo i sva nadležna tijela navedena u odobrenju odgovorna su za odnose sa Zajednicom.</p> <p>6. Nadležno tijelo ili kontrolno tijelo treće zemlje mora osigurati službeno certificiranje svake pošiljke koja je provjerena prije njezina ulaska na neko od područja navedenih u Prilogu I. Odobrenje navedeno u stavku 1. određuje model za takve certifikate.</p> <p>7. Ne dovodeći u pitanje članak 50. stavak 3. Uredbe (EZ) 178/2002, kad službene kontrole uvezenih proizvoda koji su predmet postupka iz stavka 2. pokažu značajna nepoštovanja, države članice odmah obavještavaju Komisiju i ostale države članice, kao i odnosne subjekte, u skladu s postupkom predviđenim u glavi IV. ove Uredbe; države članice povećavaju broj pošiljaka koje provjeravaju i ukoliko je potrebno zadržavaju odgovarajući broj uzoraka u primjerenim uvjetima skladištenja za odgovarajuće analitičko ispitivanje situacije.</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>8. Ako se otkrije da u značajnom broju pošiljaka roba ne odgovara podacima na certifikatima koje je izdala nadležno tijelo ili kontrolno tijelo treće zemlje, više se ne primjenjuje smanjena učestalost kontrola iz stavka 2.</p> | | | | |
| <p>Član 24. Nadležna tijela i carinske službe</p> <p>1. Za organizaciju službenih kontrola navedenih u ovom poglavlju, nadležna tijela tijesno surađuju s carinskim službama.</p> <p>2. S obzirom na pošiljke hrane i hrane za životinje životinjskog porijekla, kao i hrane i hrane za životinje iz člana 15. stava 5., carinske službe neće dopustiti njihov ulazak ili držanje u slobodnim carinskim zonama ili skladištima neocarinjene robe bez suglasnosti nadležnih tijela.</p> <p>3. Kad se uzmu uzorci, nadležno tijelo obavještava carinske službe i odnosne subjekte, određuje može li se roba pustiti prije nego budu dostupni rezultati analize uzoraka, pod uslovom da se osigura sljedivost pošiljke.</p> <p>4. U slučaju puštanja u slobodan promet, nadležna tijela i carinske službe zajednički surađuju u skladu s uslovima iz člana 2. do 6. Uredbe (EEZ) br. 339/93.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15)</p> | |
| <p>Član 25. Sprovođenje mjera</p> <p>1. Mjere potrebne za obezbjeđenje jedinstvenog sprovođenja službenih kontrola pri unošenju hrane i hrane za životinje, utvrđuju se u skladu s procedurama iz člana 62. stava 3.</p> <p>2. Detaljna pravila mogu se posebno predvidjeti za: (a) hranu i hranu za životinje koja se uvozi ili stavlja u jedan od carinskih postupaka iz člana 4. stava 16. tačkama (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, ili za onu koja se drži u slobodnim zonama ili slobodnim skladištima, kako je definisano u članu 4. stavu 15. tački (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92; (b) hranu za snabdjevanje posade i putnika na međunarodnim prevoznim sredstvima;</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <p>(c) hranu za životinje i hranu naručenu na daljinu (primjerice, poštom, telefonski ili putem interneta) i isporučenu potrošaču;</p> <p>(d) hranu za životinje namijenjenu za kućne ljubimce ili konje i hranu koju nose putnici i posade međunarodnih prevoznih sredstava;</p> <p>(e) posebne uslove ili izuzeća u vezi s određenim područjima iz člana 3. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, uz uzimanje u obzir prirodnih ograničenja specifičnih za ta područja;</p> <p>(f) potrebe osiguranja dosljednosti odluka koje nadležna tijela donose u vezi s hranom za životinje i hranom iz trećih zemalja u okviru člana 19.;</p> <p>(g) pošiljke porijeklom iz Zajednice koje se vraćaju iz neke treće zemlje;</p> <p>(h) dokumente koji moraju pratiti pošiljke poslije uzimanja uzoraka.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">POGLAVLJE VI.: FINANSIRANJE SLUŽBENIH KONTROLA Član 26. Opšte načelo</p> <p>Države članice osiguravaju dostatna financijska sredstva za osoblje i ostala sredstva potrebna za službene kontrole, na bilo koji način koji one smatraju primjerenim, uključujući i putem općeg oporezivanja ili uvođenjem pristojbi ili naknada.</p> | <p style="text-align: center;">Član 6 Član 156 mijenja se i glasi: "Naknade Član 156</p> <p>(1) Subjekt u poslovanju hranom, plaća naknadu za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem); – izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture. <p>(2) Uvoznik, izvoznik odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).</p> <p>(3) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade</p> | <p>III kvartal 2018</p> |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------------|
| | <p>sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona, korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu veterinarskoj ambulanti koja je izvršila dezinfekciju.</p> <p>(4) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona, držalac životinje plaća naknadu veterinarskoj ambulanti.</p> <p>(5) Visina naknade iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza.</p> <p>(6) Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.</p> <p>(7) Kriterijume za određivanje visine naknade iz st. 1 i 2 ovog člana, visinu naknade iz st. 1 do 4 ovog člana, način obračunavanja i plaćanja naknade iz člana 41 stav 2 i člana 138f ovog zakona propisuje Vlada.”</p> | | | |
| <p>Član 27. Naknade ili naknade</p> <p>1. Države članice mogu naplaćivati takse ili naknade za pokriće troškova službenih kontrola.</p> <p>2. Međutim, za radnje iz Priloga IV. dijela A i Priloga V. dijela A, države članice oobezbjeduju naplaćivanje taksi.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje stavke 4. do 6., takse naplaćene u vezi sa specifičnim radnjama iz Priloga IV. dijela A i Priloga V. dijela A ne smiju biti ispod najnižih iznosa navedenih u Prilogu IV. dijela B i Prilogu V. djela B. Međutim, u prijelaznom periodu do 1. januar 2008. za radnje iz Priloga IV. djela A, države članice mogu nastaviti koristiti iznose koje trenutno primjenjuju u skladu s Direktivom 85/73/EEZ.</p> <p>Komisija ažurira iznose iz Priloga IV. djela B i Priloga V. djela B najmanje svake dvije godine, posebno kako bi uzela u obzir</p> | <p>Član 6 Član 156 mijenja se i glasi: “Naknade Član 156</p> <p>(1) Subjekt u poslovanju hranom, plaća naknadu za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem); – izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture. <p>(2) Uvoznik, izvoznik odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla,</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade</p> | <p>II kvartal 2018</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>inflaciju. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 62. stavka 4. ▼ B</p> <p>4. Takse koje se ubiru za potrebe službenih kontrola u skladu sa stavkom 1. ili 2.:</p> <p>(a) ne smiju biti više od iznosa troškova koje snose odgovorna nadležna tijela u odnosu na proizvode iz Priloga VI.;</p> <p>i</p> <p>(b) mogu biti utvrđene paušalno na osnovu troškova koje su nadležna tijela snosila u određenom vremenskom periodu ili, prema potrebi, na iznose koji su predviđeni u Prilogu IV. odjeljku B ili u Prilogu V. odjeljku B.</p> <p>5. Prilikom određivanja taksi, države članice uzimaju u obzir:</p> <p>(a) vrstu subjekta u pitanju i relevantne faktore rizika;</p> <p>(b) interese subjekta s niskom proizvodnjom;</p> <p>(c) tradicionalne metode koje se koriste u proizvodnji, prerađi i distribuciji;</p> <p>(d) potrebe subjekata koji su smješteni u područjima koja su u posebno teškom geografskom položaju.</p> <p>6. Kad se, s obzirom na sisteme vlastite provjere i praćenja koje primjenjuju subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, kao i s obzirom na nivo poštovanja propisa koja je utvrđena tokom službenih kontrola, za određenu vrstu hrane ili hrane za životinje aktivnosti službene kontrole se provode uz smanjenu učestalost ili uzimajući u obzir kriterijume iz stava 5. tačaka (b) do (d), države članice mogu utvrditi taksu službene kontrole ispod najnižih stopa navedenih u stavu 4. tački (b), pod uslovom da države članice dostavljaju Komisiji izvješće u kojem navode:</p> <p>(a) vrstu odnosno hrane, hrane za životinje ili djelatnosti;</p> <p>(b) obavljene kontrole u odnosnom subjektu u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje;</p> <p>i</p> <p>(c) metodu izračunavanja snižene takse.</p> <p>7. Kad nadležno tijelo istovremeno sprovodi različite službene</p> | <p>hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz).</p> <p>(3) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona, korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu veterinarskoj ambulanti koja je izvršila dezinfekciju.</p> <p>(4) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona, držalac životinje plaća naknadu veterinarskoj ambulanti.</p> <p>(5) Visina naknade iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza.</p> <p>(6) Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.</p> <p>(7) Kriterijume za određivanje visine naknade iz st. 1 i 2 ovog člana, visinu naknade iz st. 1 do 4 ovog člana, način obračunavanja i plaćanja naknade iz člana 41 stav 2 i člana 138f ovog zakona propisuje Vlada."</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| <p>kontrole u jednom subjektu, navedene se kontrole smatraju jednom radnjom i zaračunava se jednokratna taksa.</p> <p>8. Pristojbe u vezi s kontrolom uvoza plaća subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje ili njegov zastupnik nadležnom tijelu koje je zaduženo za kontrolu uvoza.</p> <p>9. Pristojbe se ne naknađuju direktno ili indirektno, osim ako su neopravdano naplaćene</p> <p>10. Ne dovodeći u pitanje izdatke koji proizlaze iz troškova navedenih u članu 28., države članice neće ubirati druge takse za provedbu ove Uredbe osim onih navedenih u ovom članu.</p> <p>11. Subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje ili ostali relevantni subjekti ili njihovi zastupnici dobivaju potvrdu o uplaćenim taksama.</p> <p>12. Države članice objavljuju metodu izračunavanja taksi i o tome obavještavaju Komisiju. Komisija ispituje odgovaraju li takse zahtjevima ove Uredbe</p> | | | | |
| <p>Član 28.</p> <p>Troškovi koji proizlaze iz dodatnih službenih kontrola</p> <p>Kada otkrivanje nepoštovanja uzrokuje sprovođenje službenih kontrola koje nadilaze redovne kontrolne aktivnosti nadležnog tijela, nadležno tijelo za dodatne troškove nastale zbog dodatnih službenih kontrola tereti subjekte u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje odgovorne za nepoštovanje, ili može teretiti subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje koji je vlasnik ili koji posjeduje robu u vrijeme sprovođenja dodatnih službenih kontrola. Redovne kontrolne aktivnosti su rutinske kontrolne aktivnosti koje se zahtijevaju prema pravu Zajednice ili nacionalnim propisima, a posebno one opisane u programu iz članka 41. Aktivnosti koje nadilaze redovne kontrolne aktivnosti su na primjer uzimanje i analiza uzoraka kao i ostale kontrole koje su potrebne da bi se provjerio opseg problema, provjerilo jesu li poduzete mjere za ispravak ili da bi se ustanovilo ili potkrijepilo nepoštovanje propisa.</p> | <p>Nema ogovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|---|--|
| <p>Član 29. Visina troškova Pri određivanju razine troškova iz člana 28., uzimaju se u obzir načela iz članka 27.</p> | <p>Nema ogovarajuće odredbe</p> | | | |
| <p>POGLAVLJE VII.: OSTALE ODREDBE Član 30. Službeno certificiranje 1. Stav 1 mijenja Regulatoriva 32009R0596</p> | <p>Nema ogovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> | | |
| <p>2. Kad se zahtijeva službeni sertifikat, mora se obezbjediti da: (a) postoji povezanost između sertifikata i pošiljke; (b) su podaci u sertifikatu točni i vjerodostojni. 3. Jedinostveni model sertifikata, prema potrebi, objedinjuje zahtjeve u vezi sa službenim sertifikovanjem hrane i hrane za životinje i drugih zahtjeva za službenim srifikovajem.</p> | <p>Nema ogovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
| <p>Član 31. Upis /odobranje objekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje 1. (a) Nadležne vlasti utvrđuju procedure kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje kad podnose molbe za upis svojih poslovnih jedinica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004, Direktivom 95/69/EZ ili s budućim uredbama o higijeni hrane za životinje; (b) One sastavljaju i stalno ažuriraju popis subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, koji su upisani. Ako već postoji takav popis za druge potrebe, on</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

se može koristiti i za potrebe ove Uredbe.

2. (a) Nadležna tijela utvrđuju postupke kojih se pridržavaju subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje kad podnose molbe za upis svojih objekata u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004, Uredbom (EZ) br. 854/2004, Direktivom 95/69/EZ ili s budućim uredbama o higijeni hrane za životinje;

(b) Nakon što je zaprimljena zahtjev za izdavanje odobrenja od subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, nadležno tijelo neposredno obavlja pregled njegova objekta;

(c) Ona odnosnom subjektu izdaje odobrenje samo ako je subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, dokazao da udovoljava relevantnim zahtjevima propisa o hrani ili hrani za životinje;

(d) Nadležno tijelo može izdati uvjetno odobrenje ako postoje naznake da objekt udovoljava svim zahtjevima glede infrastrukture i opreme. Ona izdaje puno odobrenje samo ako na temelju nove službene kontrole objekta, koja je provedena u roku od tri mjeseca od izdavanja uvjetnog odobrenja, pokaže da objekt udovoljava i ostalim relevantnim zahtjevima propisa o hrani i hrani za životinje. Ako je postignut jasan napredak, ali objekt još uvijek ne udovoljava svim relevantnim zahtjevima, nadležno tijelo može produljiti uvjetno odobrenje. Međutim, uvjetno se odobrenje može izdati za najduže šest mjeseci;

(e) Nadležno tijelo nadzire odobravanja objekata u okviru provođenja službenih kontrola. Ako nadležno tijelo utvrdi ozbiljne nedostatke ili u više navrata mora zaustaviti proizvodnju u nekom objektu, a subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje ne može dati primjerena jamstva u vezi s budućom proizvodnjom, nadležno tijelo započinje postupak povlačenja odobrenja toga objekta. Međutim, nadležno tijelo može suspendirati odobrenje objekta ako subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>hranom za životinje može jamčiti da će riješiti nedostatke u razumnom roku;</p> <p>(f) Nadležno tijelo ažurira popis odobrenih objekata i stavlja ga na raspolaganje drugim državama članicama i javnosti na način koji se može predvidjeti u skladu s postupkom iz članka 62. stavka 3.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">GLAVA III. REFERENTNE LABORATORIJE Član 32. Referentne laboratorije Zajednice</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Primjenjivo nakon pristupanja CG EU</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 33. Nacionalni referentne laboratorije</p> <p>1. Države članice donose mjere za određivanje jednog ili više nacionalnih referentnih laboratorija za svaki referentni laboratorij Zajednice iz člana 32. Država članica može odrediti neki laboratorij u drugoj državi članici ili u članici Evropske udruge slobodne trgovine (EFTA), a jedan laboratorij može biti nacionalni referentni laboratorij za više država članica.</p> <p>2. Ti nacionalni referentni laboratoriji:</p> <p>(a) surađuju s referentnim laboratorijem Zajednice u svom području nadležnosti;</p> <p>(b) koordiniraju, za svoje područje nadležnosti, aktivnosti službenih laboratorija odgovornih za analizu uzoraka u skladu članu 11.;</p> <p>(c) prema potrebi, sprovode usporedne testove između službenih nacionalnih laboratorija i osiguraju potrebne dalje aktivnosti poslije takvih testova uspoređivanja;</p> <p>(d) obezbjeđuju da se informacije koje daje referentni laboratorij Zajednice dostavljaju nadležnom tijelu i službenim nacionalnim laboratorijima;</p> <p>(e) pružaju znanstvenu i tehničku pomoć nadležnom tijelu u primjeni programa koordinirane kontrole usvojenog u skladu s članom 53.;</p> <p>(f) odgovorni su za obavljanje ostalih posebnih zadaća</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--|--|
| <p>predviđenih u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3., ne dovodeći u pitanje ostale dodatne nacionalne zadatke.</p> <p>3. Član 12. stavovi 2. i 3. primjenjuju se na nacionalne referentne laboratorije.</p> <p>4. Države članice obavještavaju Komisiju, odgovarajuće referentne laboratorije Zajednice i ostale države članice o nazivu i adresi svih nacionalnih referentnih laboratorija.</p> <p>5. Države članice koje imaju više od jednog referentnog laboratorija za jedan referentni laboratorij Zajednice, moraju se pobrinuti da ti laboratoriji tijesno surađuju, kako bi se osigurala efikasna koordinacija među njima, ostalim nacionalnim laboratorijima i referentnim laboratorijem Zajednice.</p> | | | | |
| <p>Stav 6 mijenja Regulatoriva 32009R0596</p> <p>7. Stavovi 1. do 5. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne propise, posebno glavu VI. Uredbe (EZ) br. 999/2001 i član 14. Direktive 96/23/EZ.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| <p>Članovi 34 - 39</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | Primjenjivo nakon pristupanja CG EU | |
| <p>Član 40. Koordinirana pomoć i dalje radnje Komisije</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| <p>GLAVA V. PROGRAMI KONTROLE Član 41. Višegodišnji nacionalni programi kontrole Kako bi osigurali efikasnu primjenu člana 17. stava 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 o propisima o zdravlju i dobrobiti životinja, i člana 45. ove Uredbe, svaka država članica priprema jedinstveni višegodišnji nacionalni program kontrole.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <p>Član 42. Načela pripreme višegodišnjeg nacionalnog programa kontrole Član 43. Smjernice za višegodišnje nacionalne programe kontrole Član 44. Godišnja izvještaji</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona</p> | |
| <p>GLAVA VI. DJELOVANJE ZAJEDNICE POGLAVLJE I.: KONTROLE ZAJEDNICE Članovi 45-46 POGLAVLJE II.: USLOVI UVOZA Članovi 47-50 POGLAVLJE III.: OBRAZOVANJE KONTROLNOG OSOBLJA Član 51. Obrazovanje kontrolnog osoblja POGLAVLJE IV.: OSTALE DJELATNOSTI ZAJEDNICE Član 52. Kontrole trećih zemalja u državama članicama Član 53. Koordinirani programi kontrole</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Primjenjivo nakon pristupanja CG EU</p> | |
| <p>GLAVA VII. SPROVOĐENJE MJERE POGLAVLJE I. NACIONALNO SPROVOĐENJE MJERE Član 54-55</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija je regulisana Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i</p> | |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona | |
| <p>POGLAVLJE II.: SPROVOĐENJE MJERE ZAJEDNICE Član 56. GLAVA VIII PRILAGOĐAVANJE PRAVNIH PROPISA ZAJEDNICE Članovi 57-61 GLAVA IX. OPŠTE ODREDBE Članovi 62-65</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | | |
| <p>PRILOG I. DRŽAVNA PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI ČLAN 2. STAV 15.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | | |
| <p>PRILOG II. NADLEŽNA TIJELA POGLAVLJE I.: SADRŽAJ STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA KOJE PROVODI SLUŽBENE KONTROLE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Različite tehnike nadzora, kao revizije, uzimanje uzoraka i inspekcije. 2. Postupci kontrole. 3. Propisi o hrani i hrani za životinje. 4. Različite faze proizvodnje, prerade i distribucije, kao i mogući rizici za ljudsko zdravlje, i prema potrebi za zdravlje životinja i biljaka, te za okoliš. 5. Procjena nepoštivanja propisa o hrani i hrani za životinje. 6. Rizici pri proizvodnji hrane i hrane za životinje. 7. Procjena primjene postupaka HACCP-a. 8. Sustavi upravljanja poput programa osiguranja kvaliteta subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje i njihova procjena, ukoliko su važni za zahtjeve propisa o hrani i hrani za životinje. 9. Sustavi službenih potvrđivanja. | Nema odgovarajuće odredbe | | Materija je regulisana Zakonom o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakonom o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15) i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>10. Planovi mjera za slučajeve iznenadne opasnosti, uključujući komunikaciju između država članica i Zajednice.</p> <p>11. Sudski postupak i posljedice službenih kontrola.</p> <p>12. Pregled pisanih dokumentarnih materijala ili drugih isprava, uključujući i onih u vezi s testiranjem sposobnosti, ovlašćivanja i procjene rizika, koji bi mogli biti važni prilikom procjene poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje; time se mogu obuhvatiti i financijski i komercijalni aspekti.</p> <p>13. Sva ostala područja, uključujući zdravlje i dobrobit životinja, koja su potrebna da bi se osigurala provedba službenih kontrola u skladu s ovom Uredbom</p> <p>POGLAVLJE II.: PODRUČJA PODLOŽNA POSTUPKU KONTROLE</p> <p>1. Organizacija nadležnih tijela i odnos između središnjih nadležnih tijela i tijela kojima su ona delegirala zadaće u vezi s provedbom službenih kontrola.</p> <p>2. Odnos između nadležnih tijela i kontrolnih tijela kojima su ona delegirala zadaće u vezi s provedbom službenih kontrola.</p> <p>3. Iskaz o ciljevima koje treba postići.</p> <p>4. Zadaće, odgovornosti i dužnosti osoblja.</p> <p>5. Postupak uzimanja uzoraka, metode i tehnike kontrole, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze.</p> <p>6. Programi monitoringa i nadziranja.</p> <p>7. Uzajamna podrška u slučaju da je za službene kontrole potrebno djelovanje više od jedne države članice.</p> <p>8. Mjere koje treba poduzeti poslije službenih kontrola.</p> <p>9. Suradnja s drugim službama ili odjeljenjima koji po mogućnosti imaju slične odgovornosti.</p> <p>10. Provjera prikladnosti metoda uzimanja uzoraka, načina analize i testova otkrivanja.</p> <p>11. Ostale djelatnosti ili podaci potrebni za učinkovito provođenje službenih kontrola.</p> | | | | |
| <p align="center">PRILOG III. KARAKTERIZACIJA NAČINA ANALIZE</p> | <p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p> | <p align="center">III kvartal 2015</p> |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------|
| <p>PRILOG IV. DJELATNOSTI I NAJNIŽE STOPE TAKSI ILI NAKNADA U VEZI SA SLUŽBENIM KONTROLAMA U ODNOSU NA OBJEKATE ZAJEDNICE</p> <p>PRILOG V. DJELATNOSTI I NAJNIŽI IZNOSI TAKSI ILI NAKNADA U VEZI SA SLUŽBENIM KONTROLAMA ROBA I ŽIVIH ŽIVOTINJA KOJE SE UVOZE U ZAJEDNICU</p> <p>PRILOG VI. KRITERIJUMI KOJI SE UZIMAJU U OBZIR PRI IZRAČUNAVANJU TAKSI</p> | <p>Član 6 Član 156 mijenja se i glasi: Naknade</p> <p>Član 156 (1) Subjekt u poslovanju hranom, plaća naknadu za: – izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem); – izvršene preglede u objektima za rasijecanje mesa, preradu divljači, proizvodnju mlijeka, proizvodnju i promet ribe i akvakulture. (2) Uvoznik, izvoznik odnosno lice odgovorno za pošiljku plaća naknadu za veterinarske preglede životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta u međunarodnom prometu (uvoz, tranzit, izvoz). (3) Za izvršenu dezinfekciju lica i prevoznih sredstava iz člana 63 stav 2 tačka 4 ovog zakona, korisnik naložene dezinfekcije plaća naknadu veterinarskoj ambulanti koja je izvršila dezinfekciju. (4) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja iz člana 117 ovog zakona, držalac životinje plaća naknadu veterinarskoj ambulanti. (5) Visina naknade iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana ne može biti veća od stvarnih troškova postupka i ne može predstavljati posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza, odnosno izvoza. (6) Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore. (7) Kriterijume za određivanje visine naknade iz</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje visine naknade, visini naknade i načinu obračunavanja i plaćanja naknade</p> | <p>II kvartal 2018</p> |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | st. 1 i 2 ovog člana, visinu naknade iz st. 1 do 4 ovog člana, način obračunavanja i plaćanja naknade iz člana 41 stav 2 i člana 138f ovog zakona propisuje Vlada.” | | | |
| <p>PRILOG VII.</p> <p>REFERENTNE LABORATORIJE EVROPSKE UNIJE (EU) (Ranije zvani „REFERENTNE LABORATORIJE ZAJEDNICE”)</p> <p>I. REFERENTNE LABORATORIJE EU-a ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | | |
| <p>PRILOG VIII.</p> <p>IMPLEMENTACIONA PRAVILA KOJA OSTAJU NA SNAZI U SKLADU S ČLANOM 61.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | | |